

Napomena: Prijevod ovog propisa obezbjedila je Republička izborna komisija, sa ciljem da se svima koji su zainteresirani olakša učešće na izborima za nacionalne savjete nacionalnih manjina. Ovaj prijevod se ne smatra zvaničnim pravnim aktom i u slučaju bilo kakvog neslaganja, merodavan je jedino tekst propisa na srpskom jeziku.

ZAKON

O NACIONALNIM SAVJETIMA NACIONALNIH MANJINA*

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se pravni položaj i ovlaštenja nacionalnih savjeta nacionalnih manjina (u daljem tekstu: nacionalni savjeti) u oblasti kulture, obrazovanja, obavještavanja i službene upotrebe jezika i pisma, postupak izbora nacionalnih savjeta, njihovo finansiranje i druga pitanja od značaja za rad nacionalnih savjeta.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom zakonu u muškom rodu obuhvataju iste pojmove i u ženskom rodu, u skladu sa zakonom.

Član 1a

Nacionalni savjet je organizacija kojoj se zakonom povjeravaju određena javna ovlaštenja da učestvuje u odlučivanju ili da samostalno odlučuje o pojedinim pitanjima iz oblasti kulture, obrazovanja, obavještavanja i službene upotrebe jezika i pisma u cilju ostvarivanja kolektivnih prava nacionalne manjine na samoupravu u tim oblastima.

Pripadnici nacionalne manjine mogu izabrati samo jedan nacionalni savjet.

Član 1b

Član nacionalnog savjeta dužan je da učestvuje u radu nacionalnog savjeta.

Statutom nacionalnog savjeta bliže se uređuju prava i obaveze člana nacionalnog savjeta, u skladu sa zakonom.

Član 2.

Radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obavještavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, pripadnici nacionalnih manjina u Republici Srbiji mogu da izaberu svoje nacionalne savjete.

Nacionalni savjet predstavlja nacionalnu manjinu u oblasti obrazovanja, kulture, obavještavanja na jeziku nacionalne manjine i službene upotrebe jezika i pisma, učestvuje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima iz tih oblasti.

Nacionalni savjet može da osniva ustanove, privredna društva i druge organizacije u oblastima iz stava 2. ovog člana, u skladu sa posebnim zakonima.

* „Službeni glasnik RS“, бр. 72/09, 20/14 – Odluka US, 55/14 и 47/18

Član 2a

Naziv nacionalnog savjeta ispisuje se na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

Naziv nacionalnog savjeta, ako je to predviđeno statutom, može biti i na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Naziv iz stava 2. ovog člana upisuje se u Registar nacionalnih savjeta paralelno sa nazivom na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

Član 3.

Nacionalni savjet upisuje se u Registar nacionalnih savjeta (u daljem tekstu: Registar) koji vodi ministarstvo u čijem djelokrugu su poslovi ljudskih i manjinskih prava (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Nacionalni savjet upisuje se u Registar na osnovu prijave za upis, koju predsjednik nacionalnog savjeta podnosi Ministarstvu u roku od pet dana od kada je prvi saziv nacionalnog savjeta izabrao predsjednika nacionalnog savjeta.

Uz prijavu za upis podnosi se zapisnik sa sjednice na kojoj je konstituiran prvi saziv nacionalnog savjeta, dva primjerka statuta nacionalnog savjeta i odluka o izboru predsjednika nacionalnog savjeta.

Nacionalni savjet stiče svojstvo pravnog lica upisom u Registar.

Podaci koji su upisani u Registar su javni.

Način upisa u Registar, način upisa promjene podataka koji su upisani u Registar, način vođenja Registra i sadržinu i izgled prijave za upis propisuje ministar nadležan za poslove ljudskih i manjinskih prava (u daljem tekstu: ministar).

Član 4.

Rješenje kojim se odlučuje o prijavi za upis u Registar donosi se u roku od 30 dana od prijema uredne prijave.

Rješenje kojim se odlučuje o prijavi za upis u Registar je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Nacionalni savjet upisuje se u Registar istog dana kada se donese rješenje o upisu u Registar.

U Registar se upisuje: naziv i sjedište nacionalnog savjeta; ime i prezime, prebivalište i jedinstveni matični broj predsjednika nacionalnog savjeta; datum donošenja statuta i datum izmjena i dopuna statuta; broj i datum rješenja o upisu ili brisanju i broj i datum rješenja o promjeni podataka u Registru.

Uz rješenje o upisu nacionalnom savjetu dostavlja se jedan primjerak statuta koji Ministarstvo ovjerava svojim pečatom i potpisom ovlaštenog državnog službenika, čime se potvrđuje njegova istovjetnost sa primjerkom statuta koji se čuva u Ministarstvu.

Član 4a

Nacionalni savjet dužan je da podnese prijavu za upis promjena podataka koji su upisani u Registar u roku od deset dana od promjene.

Uz prijavu za upis promjene podataka dostavlja se i dokaz o promjeni, a uz prijavu za upis izmjene i dopune statuta dostavljaju se zapisnik sa sjednice na kojoj su izmjene i dopune statuta usvojene i dva primjerka odluke o izmjenama i dopunama statuta.

Rješenje kojim se odlučuje o prijavi za upis promjena podataka je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 4b

Nacionalni savjet briše se iz Registra:

1) ako bude raspušten zbog obustavljanja postupka izbora nacionalnog savjeta;

2) ako bude raspušten zbog toga što je broj njegovih članova smanjen ispod polovine, jer na izbornim listama nema kandidata za koje podnosioci izbornih lista nisu dobili mandat.

Brisanjem iz Registra nacionalni savjet gubi svojstvo pravnog lica.

Nacionalni savjet briše se iz Registra istog dana kada Ministarstvo donese rješenje o brisanju iz registra.

Rješenje o brisanju iz Registra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Nacionalna manjina čiji je nacionalni savjet brisan iz Registra ima pravo da bira novi nacionalni savjet, na dan kada se održavaju izbori za članove svih nacionalnih savjeta.

Član 4v

Ministarstvo dostavlja pokrajinskom organu uprave u čijem djelokrugu su poslovi manjinskih prava rješenja o upisu u Registar, rješenja kojima se odlučuje o prijavi za upis promjena u Registru i rješenja o brisanju iz Registra, za nacionalne savjete koji imaju registrirano sjedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Član 5.

Nacionalni savjet može da stiče i otuđuje imovinu, a na osnovu odluke nadležnog organa može da bude i korisnik sredstava u javnoj svojini, u skladu sa zakonom.

Imovina nacionalnog savjeta koristi se za ostvarivanje ovlaštenja predviđenih zakonom.

Imovina nacionalnog savjeta ne može se prenositi njegovim članovima, članovima organa nacionalnog savjeta ili sa njima povezanim licima.

Pod povezanim licima u smislu stava 3. ovog člana smatraju se lica koja su kao takva utvrđena zakonom kojim se uređuju privredna društva.

U slučaju brisanja nacionalnog savjeta iz Registra, imovina nacionalnog savjeta stečena sredstvima iz javnih prihoda postaje imovina Republike Srbije, a imovina stečena po osnovu donacija, raspoređuje se u skladu sa aktima nacionalnog savjeta.

Član 6.

Nacionalni savjet ima statut.

Drugi opći akti nacionalnog savjeta moraju biti u saglasnosti sa statutom.

Odredbe drugog općeg akta nacionalnog savjeta koje su suprotne statutu, ništave su.

Postupak pred Upravnim sudom za utvrđivanje ništavosti općeg akta nacionalnog savjeta koji nije u saglasnosti sa statutom mogu da pokrenu

ministarstvo, pokrajinski organ uprave u čijem djelokrugu su poslovi manjinskih prava, ustanove, privredna društva i druge organizacije čiji je osnivač nacionalni savjet i najmanje jedna trećina članova nacionalnog savjeta.

Statutom se uređuju:

- 1) djelatnost nacionalnog savjeta;
- 2) broj članova nacionalnog savjeta, u skladu sa zakonom;
- 3) sjedište nacionalnog savjeta;
- 4) naziv, pečat i simbol nacionalnog savjeta koji ne mogu biti identični nazivu, pečatu i simbolu drugog nacionalnog savjeta koji je upisan, ili uredno prijavljen za upis u Registar, niti izazivati zabunu u pogledu nacionalnog savjeta, njegovih ciljeva i ovlaštenja, ili u pogledu nacionalne manjine koju nacionalni savjet predstavlja;
- 5) ovlaštenja, postupak izbora i razrješenja i mandat predsjednika nacionalnog savjeta;
- 5a) ovlaštenja, postupak izbora i razrješenja, broj članova i mandat izvršnog odbora;
- 6) ovlaštenja, postupak izbora i razrješenja, broj članova i mandat odbora i drugih radnih tijela nacionalnog savjeta;
- 7) priznanja i način njihove dodjele, i
- 8) druga pitanja od značaja za rad nacionalnog savjeta.

Prvi saziv nacionalnog savjeta dužan je da donese statut nacionalnog savjeta u roku od deset dana od konstituiranja.

II. STATUSNA PITANJA NACIONALNOG SAVJETA

1. Unutrašnja organizacija nacionalnog savjeta

Član 7.

Nacionalni savjet ima predsjednika, izvršni odbor, odbore za obrazovanje, kulturu, obavještanje i službenu upotrebu jezika i pisma.

Brisan raniji stav 2. (član 5. Zakona - 55/14)

Predsjednik nacionalnog savjeta:

- 1) predstavlja i zastupa nacionalni savjet i odgovara za njegov rad;
- 2) stara se o zakonitom korištenju i raspolaganju finansijskim sredstvima i imovinom savjeta;
- 3) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašten zakonom, statutom ili općim aktom savjeta;
- 4) vrši i druge poslove utvrđene statutom i drugim aktima savjeta.

Predsjednik nacionalnog savjeta bira se iz reda članova nacionalnog savjeta.

Brisan raniji stav 5. (član 5. Zakona - 55/14)

Nacionalni savjet bira predsjednika i članove izvršnog odbora iz reda članova nacionalnog savjeta, na prijedlog predsjednika nacionalnog savjeta.

Izvršni odbor:

- 1) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata nacionalnog savjeta;
- 2) stara se o izvršavanju javnih ovlaštenja koja su povjerena nacionalnom savjetu;
- 3) vrši i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i općim aktima nacionalnog savjeta.

Nacionalni savjet može povjeriti izvršnom odboru odlučivanje o pojedinim pitanjima u vezi sa vršenjem ovlaštenja nacionalnog savjeta predviđenih ovim zakonom.

Odluke koje je tako donio izvršni odbor podliježu odobravanju na prvoj narednoj sjednici nacionalnog savjeta i odobrene su ako za njih glasa više od polovine članova nacionalnog savjeta. Ako nacionalni savjet ne odobri odluku izvršnog odbora, izvršnom odboru prestaje mandat, a odluka ostaje na snazi.

U odbore za obrazovanje, kulturu, obavještavanje i službenu upotrebu jezika i pisma nacionalni savjet može da izabere i stručnjake koji posjeduju odgovarajuće znanje i iskustvo u oblasti za koju se odbori obrazuju, a koji ne moraju biti članovi nacionalnog savjeta. Odbori daju stručna mišljenja, prijedloge i izrađuju analize za potrebe nacionalnog savjeta.

Član 7a

Predsjednik nacionalnog savjeta i član izvršnog odbora ne može biti član rukovodećih organa političke stranke kao što su predsjednik, predsjedništvo, izvršni odbor i sl.

Predsjednik nacionalnog savjeta i član izvršnog odbora ne može biti izabrano ili postavljeno lice u državnom organu, pokrajinskom organu, odnosno organu jedinice lokalne samouprave koji u okvirima svojih nadležnosti odlučuje o pitanjima koja se tiču rada nacionalnih savjeta.

Izborom, odnosno postavljenjem iz st. 1. i 2. ovog člana, prestaje mandat predsjednika nacionalnog savjeta, odnosno članstvo u izvršnom odboru.

Prestanak mandata predsjednika nacionalnog savjeta, odnosno članstva u izvršnom odboru konstatuje nacionalni savjet na prvoj narednoj sjednici nakon prijema obavještenja o nastupanju razloga iz stava 3. ovog člana.

Član 7b

Član nacionalnog savjeta može zasnovati radni odnos u nacionalnom savjetu, za vrijeme trajanja svog mandata.

Na radne odnose u nacionalnom savjetu primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje rad.

Član 8.

Brisan raniji stav 1. (član 12. Zakona - 47/18)

Nacionalni savjet punovažno odlučuje na sjednici na kojoj je prisutno više od polovine članova nacionalnog savjeta.

Statut, finansijski plan i završni račun nacionalnog savjeta su usvojeni ako za njih glasa više od polovine članova nacionalnog savjeta.

Predsjednik nacionalnog savjeta i predsjednik i članovi izvršnog odbora izabrani su ako za njih glasa više od polovine članova nacionalnog savjeta.

Predsjednik nacionalnog savjeta i predsjednik i članovi izvršnog odbora razrješavaju se ako za razrješenje glasa više od polovine članova nacionalnog savjeta.

Ostale odluke nacionalni savjet donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 8a

Rad nacionalnog savjeta je javan.

Sve odluke i akti nacionalnog savjeta objavljuju se najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu, odnosno njihovog donošenja, na internet stranici nacionalnog savjeta, koja se vodi dvojezično, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalne manjine, ili na drugi način određen statutom (oglasnoj tabli, dnevnim novinama, ili na drugi pogodan način).

Prilikom objavljivanja odluka i akata iz stava 2. ovog člana vodi se računa da se ne povrijedi pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom.

2. Broj članova nacionalnog savjeta

Član 9.

Nacionalni savjet ima najmanje 15, a najviše 35 članova.

U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva manji od 10.000 lica, nacionalni savjet broji 15 članova.

U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva veći od 10.000 ali manji od 20.000 lica, nacionalni savjet broji 19 članova.

U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva između 20.000 i 50.000 lica, nacionalni savjet broji 23 člana.

U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva između 50.000 i 100.000 lica, nacionalni savjet broji 29 članova.

U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva veći od 100.000 lica, nacionalni savjet broji 35 članova.

Brisani raniji st. 7. i 8. (član 7. Zakona - 55/14)

Član 9a

Mandat nacionalnog savjeta teče od konstituiranja nacionalnog savjeta i traje do isteka četiri godine od konstituiranja.

Prije isteka vremena na koje je konstituiran, nacionalnom savjetu mandat prestaje raspuštanjem.

Mandat nacionalnog savjeta koji je konstituiran poslije raspuštanja nacionalnog savjeta traje do isteka mandata nacionalnog savjeta koji je raspušten.

Nacionalni savjet kome je istekao mandat vrši tekuće i neodložne poslove u vezi sa vršenjem ovlaštenja nacionalnog savjeta predviđenih ovim zakonom do konstituiranja novog nacionalnog savjeta.

III. OVLAŠTENJA NACIONALNOG SAVJETA

1. Opća ovlaštenja

Član 10.

Nacionalni savjet, u skladu sa zakonom i svojim statutom, preko svojih organa samostalno:

- 1) donosi i mijenja statut nacionalnog savjeta;
- 2) donosi finansijski plan, finansijski izvještaj i završni račun;
- 3) raspolaže sopstvenom imovinom;
- 4) odlučuje o nazivu, simbolima i pečatu nacionalnog savjeta;
- 5) utvrđuje prijedloge nacionalnih simbola, znamenja i praznika nacionalne manjine;
- 6) osniva ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva u oblastima kulture, obrazovanja, obavještavanja i službene upotrebe jezika i pisma;
- 7) predlaže predstavnika nacionalne manjine u savjetu za međunacionalne odnose u jedinici lokalne samouprave;
- 7a) predlaže Republici, autonomnoj pokrajini ili jedinici lokalne samouprave kao osnivaču ustanove, utvrđivanje ustanove od posebnog značaja iz čl. 11a i 17. ovog zakona;
- 7b) inicira odnosno predlaže Republici, autonomnoj pokrajini ili jedinici lokalne samouprave kao osnivaču ustanove, koja je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđena za ustanovu od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, prenos osnivačkih prava;
- 8) ustanovljava i dodjeljuje priznanja;
- 9) inicira donošenje i prati sprovođenje zakona i drugih propisa iz oblasti kulture, obrazovanja, obavještavanja i službene upotrebe jezika i pisma;
- 10) učestvuje u pripremi zakona i drugih propisa i inicira donošenje odnosno izmjene i dopune zakona i drugih propisa kojima se uređuju Ustavom garantirana prava nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja, obavještavanja i službene upotrebe jezika i pisma;
- 11) inicira donošenje, odnosno izmjene i dopune posebnih propisa i privremenih mjera u oblastima u kojima se ostvaruje pravo na samoupravu, radi postizanja pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i građana koji pripadaju većini;
- 12) podnosi pritužbu Zaštitniku građana, pokrajinskom i lokalnom ombudsmanu i drugom nadležnom organu, kada procjeni da je došlo do povrede ustavom i zakonom garantiranih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina;
- 13) podnosi pritužbu iz tačke 12) ovog člana u ime pripadnika nacionalne manjine;
- 14) zauzima stavove, pokreće inicijative i preduzima mjere u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa položajem, identitetom i pravima nacionalne manjine;
- 15) odlučuje o drugim pitanjima koja su mu povjerena zakonom.

2. Ovlaštenja u oblasti obrazovanja

Osnivačka prava

Član 11.

Nacionalni savjet može, u skladu sa zakonom, osnivati ustanove vaspitanja, obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda i vršiti prava i obaveze osnivača.

Ustanove iz stava 1. ovog člana nacionalni savjet osniva samostalno ili zajedno sa Republikom, autonomnom pokrajinom, jedinicom lokalne samouprave ili drugim pravnim licem u skladu sa zakonom.

Republika, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave kao osnivači ustanova iz stava 1. ovog člana, koje su, u skladu sa ovim zakonom, utvrđene za ustanove od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, mogu u cjelini ili djelimično prenijeti osnivačka prava na nacionalni savjet.

Ustanove od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine

Član 11a

Ustanova od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine je ustanova obrazovanja i vaspitanja čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili nacionalni savjet, u kojoj se tradicionalno ili u značajnoj mjeri ostvaruje Ustavom zagarantirano pravo pripadnika nacionalnih manjina na obrazovanje i vaspitanje na svom jeziku.

U ustanovi iz stava 1. ovog člana nacionalni savjet učestvuje u upravljanju u skladu sa zakonom.

Ustanovom od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine može se proglasiti ustanova obrazovanja i vaspitanja u kojoj se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine.

Ustanovom iz stava 1. ovog člana može se proglasiti:

1) po jedna ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kojoj se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine, odnosno i na jeziku nacionalne manjine, ukoliko je u lokalnoj samoupravi broj ustanova u kojima se nastava izvodi i na jeziku nacionalne manjine manji od četiri;

2) najviše 1/4 od ukupnog broja ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kojima se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine, odnosno i na jeziku nacionalne manjine, ukoliko je u lokalnoj samoupravi broj ustanova u kojima se nastava izvodi i na jeziku nacionalne manjine veći od četiri;

3) osnovna škola u kojoj nastavu na jeziku nacionalne manjine pohađa najmanje 1/3 učenika i srednja škola u kojoj nastavu na jeziku nacionalne manjine pohađa najmanje 90 učenika, ukoliko u jedinici lokalne samouprave postoji ustanova određenog nivoa obrazovanja koja je proglašena za ustanovu od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine;

4) osnovna škola u jedinici lokalne samouprave u kojoj se zbog opadanja broja stanovnika usljed negativnog prirodnog priraštaja i emigracije pripadnici nacionalnih manjina moraju posebno zaštititi garantiranjem dodatnih prava.

Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju i na ustanovu u kojoj se izučava jezik ili govor sa elementima nacionalne kulture, u slučaju nacionalne manjine na čijem jeziku se ne izvodi nastava.

Učešće u upravljanju ustanovama

Član 12.

U ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi i na jeziku nacionalne manjine, ili u kojima se izučava govor, jezik ili kultura nacionalne manjine kao poseban nastavni predmet, nacionalni savjet:

1) daje mišljenje o predloženim kandidatima za članove upravnog, odnosno školskog odbora – predstavnicima jedinice lokalne samouprave;

2) predlaže članove upravnog, odnosno školskog odbora – predstavnike jedinice lokalne samouprave u ustanovi u kojoj se u većini odjeljenja obrazovno-vaspitni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine ili za koju je, u skladu sa članom 10. tačka 7a) i članom 11a ovog zakona, utvrđeno da je od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine;

3) daje mišljenje o kandidatu za direktora ustanove iz stava 1. ovog člana;

4) *brisana (član 18. Zakona - 47/18)*

5) *prestala da važi (Odluka US - 20/14)*

U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, nacionalni savjet:

1) predlaže jednog člana – predstavnika osnivača i daje mišljenje o ostalim kandidatima za članove upravnog odbora ustanova učeničkog standarda čije je sjedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi. Ako je u jedinici lokalne samouprave više jezika nacionalnih manjina u službenoj upotrebi, zainteresirani nacionalni savjeti predlažu zajedničkog kandidata za člana upravnog odbora;

2) daje mišljenje o kandidatima za članove upravnih odbora ustanova studentskog standarda čije je sjedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi;

3) daje mišljenje u postupku izbora direktora ustanova učeničkog i studentskog standarda čije je sjedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi;

4) daje mišljenje u postupku razrješenja direktora i članova organa upravljanja iz stava 2. tač. 1) do 3) ovog člana.

Prestao da važi raniji stav 3. (Odluka US - 20/14)

U oblasti visokog obrazovanja u ustanovama čiji je osnivač Republika, nacionalni savjet:

1) određuje predstavnika koji sa pravom odlučivanja učestvuje u radu Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje, u pitanjima od značaja za izvođenje nastave na jeziku nacionalne manjine kada se u okviru visokog obrazovanja u cjelini ili djelimično izvodi nastava na jeziku nacionalne manjine;

2) daje mišljenje o kandidatima predloženim za organ poslovođenja i organ upravljanja visokoškolske ustanove u kojoj se nastava u cjelini ili djelimično izvodi na jeziku nacionalne manjine.

Planovi i programi nastave i učenja

Član 13.

Nacionalni savjet:

1) predlaže ministru nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja osnove programa predškolskog obrazovanja i odgoja, program nastave i učenja osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja i osnove odgojnog programa, za sadržaje koji izražavaju posebnost nacionalne manjine, a naročito iz oblasti historije, muzičkog odgoja i likovne umjetnosti;

2) predlaže ministru nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja program nastave i učenja osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja za jezik nacionalne manjine i jezik, odnosno govor nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture;

3) daje mišljenje ministru nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja na nastavne programe srpskog jezika, kao nematernjeg;

4) predlaže ministru nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja mjere i program vaspitnog rada sa učenicima u ustanovama učeničkog standarda, koji se odnose na afirmaciju međuetničke tolerancije i multikulturalizma;

5) daje mišljenje na školski i vaspitni program ustanova za koje je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu.

Udžbenici i nastavna sredstva

Član 14.

Plan udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina i udžbenika za predmete od interesa za nacionalne manjine, na prijedlog Zavoda za unapređenje obrazovanja i odgoja i nacionalnih savjeta, po pribavljenom mišljenju Nacionalnog prosvjetnog savjeta, donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja i odgoja.

Nacionalni savjet daje prethodnu saglasnost u postupku odobravanja rukopisa udžbenika, priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava na jeziku i pismu nacionalne manjine, u skladu sa zakonom. Ukoliko nacionalni savjet ne dostavi odgovor izdavaču u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva izdavača za davanje prethodne saglasnosti, smatrat će se da je saglasnost data.

Druga ovlaštenja u oblasti obrazovanja

Član 15.

Nacionalni savjet u skladu sa zakonom:

1) proglašava obrazovno-odgojne ustanove od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine, u skladu sa članom 11a ovog zakona, i predlaže osnivaču utvrđivanje tog statusa, u skladu sa članom 10. tačka 7a) ovog zakona;

2) predlaže:

– jednog zajedničkog predstavnika nacionalnih savjeta za člana Nacionalnog prosvjetnog savjeta;

– ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja odobravanje van konkursa, programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika na jeziku određene nacionalne manjine, u inostranstvu, radi priznavanja u procesu vrednovanja rada nastavnika;

– ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola u inostranstvu koja će biti bodovana u skladu sa propisima;

3) daje mišljenje:

– u postupku donošenja akta o mreži predškolskih ustanova i osnovnih škola u jedinici lokalne samouprave u kojoj je u službenoj upotrebi jezik nacionalne manjine ili u kojoj se obrazovno-odgojni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine;

– ministru nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja, odnosno pokrajinskom organu nadležnom za poslove obrazovanja u postupku utvrđivanja mreže srednjih škola i ustanova učeničkog i studentskog standarda;

– ministru nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja, odnosno pokrajinskom organu nadležnom za poslove obrazovanja u postupku davanja saglasnosti na otvaranje odjeljenja na jeziku nacionalne manjine za manje od 15 učenika;

– u postupku utvrđivanja broja učenika za upis u srednju školu na jeziku nacionalne manjine, kao i u postupku određivanja broja učenika za sticanje stručne osposobljenosti prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije na jeziku nacionalne manjine;

– u postupku raspodjele mjesta u ustanovama učeničkog i studentskog standarda;

– u postupku donošenja akta o mreži ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;

– u postupku raspodjele sredstava iz budžeta Republike, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave koja se dodjeljuju putem javnog konkursa ustanovama i udruženjima u oblasti obrazovanja;

4) određuje predstavnika koji prisustvuje sjednici Nacionalnog prosvjetnog savjeta i učestvuje u njegovom radu bez prava glasa, kada Nacionalni prosvjetni savjet razmatra pitanja od značaja za obrazovanje nacionalne manjine;

5) ustanovljava stipendije iz sopstvenih sredstava i svojim aktima propisuje kriterije i postupak odlučivanja o dodjeli stipendija i sprovodi postupak za dodjeljivanje;

6) učestvuje u praćenju i unapređivanju kvaliteta obrazovanja odraslih koje se ostvaruje na jeziku nacionalne manjine;

7) obavlja i druge poslove iz ove oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima.

3. Ovlaštenja u oblasti kulture

Osnivačka prava

Član 16.

Nacionalni savjet može, u skladu sa zakonom, osnivati ustanove kulture radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulturne posebnosti i očuvanja nacionalnog identiteta nacionalne manjine i vršiti prava i obaveze osnivača.

Ustanove iz stava 1. ovog člana nacionalni savjet osniva samostalno ili zajedno sa Republikom, autonomnom pokrajinom, jedinicom lokalne samouprave ili drugim pravnim licem, u skladu sa zakonom.

Republika, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave kao osnivači ustanova iz stava 1. ovog člana, koje su, u skladu sa ovim zakonom, utvrđene za ustanove od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, mogu u cjelini ili djelimično prenijeti osnivačka prava na nacionalni savjet.

Učešće u upravljanju ustanovama

Član 17.

Ustanova kulture čije se programske djelatnosti pretežno odnose na proučavanje, očuvanje i predstavljanje kulture nacionalnih manjina u Republici Srbiji, a u skladu sa brojem pripadnika nacionalnih manjina na teritoriji na kojoj obavlja djelatnosti, kao i ukoliko su te programske djelatnosti od naročitog značaja za zadovoljavanje kulturnih potreba specifičnih za nacionalne manjine, je ustanova od posebnog značaja za nacionalnu manjinu.

Na prijedlog nacionalnog savjeta, osnivač, izmjenom osnivačkog akta, može utvrditi da je ustanova kulture od posebnog značaja za nacionalnu manjinu.

U ustanovama kulture za koje je izmjenom osnivačkog akta utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, nacionalni savjet:

- 1) imenuje najmanje jednog člana upravnog odbora ustanove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture;
- 2) daje mišljenje o predloženim članovima upravnog odbora ustanove;
- 3) daje mišljenje u postupku izbora direktora ustanove.

Ako je utvrđeno da je neka ustanova u oblasti kulture od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj posebnosti i nacionalnog identiteta većeg broja nacionalnih manjina, nacionalni savjeti imenuju po jednog člana upravnog odbora iz stava 3. tačka 1) ovog člana.

Druga ovlaštenja u oblasti kulture

Član 18.

Nacionalni savjet:

- 1) utvrđuje koje su ustanove i manifestacije u oblasti kulture od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj posebnosti i nacionalnog identiteta određene nacionalne manjine;
- 2) utvrđuje strategiju razvoja kulture nacionalne manjine;
- 3) utvrđuje koja su pokretna i nepokretna kulturna dobra od posebnog značaja za nacionalnu manjinu;
- 4) pokreće postupak pred nadležnim organom ili ustanovom za utvrđivanje statusa zakonom zaštićenih pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara od značaja za nacionalnu manjinu;
- 5) predlaže preduzimanje mjera zaštite, sanacije i rekonstrukcije kulturnih dobara iz stava 1. tačka 4) ovog člana;
- 6) daje mišljenja i prijedloge u postupku izrade prostornih i urbanističkih planova u jedinici lokalne samouprave u kojoj se nalaze kulturna dobra iz stava 1. tačka 3) ovog člana;
- 7) predlaže obustavljanje izvršenja prostornih i urbanističkih planova ako smatra da se time ugrožavaju kulturna dobra iz stava 1. tačka 3) ovog člana;

8) daje prethodno mišljenje nadležnom organu u postupku izdavanja dozvole za premještanje nepokretnog kulturnog dobra iz stava 1. tačka 3) ovog člana na novu lokaciju;

9) daje mišljenje u postupku osnivanja ili ukidanja biblioteka ili organizacionih jedinica biblioteka koji imaju fond knjiga na jeziku nacionalne manjine;

10) daje prijedlog za raspodjelu sredstava koja se dodjeljuju putem javnog konkursa iz budžeta Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave ustanovama, manifestacijama i udruženjima nacionalne manjine u oblasti kulture;

11) u koordinaciji sa drugim nacionalnim savjetima predlaže dva, ili najviše dvostruko veći broj kandidata za izbor dva člana Nacionalnog savjeta za kulturu;

12) u koordinaciji sa drugim nacionalnim savjetima organizira postupak predlaganja kandidata za članove Nacionalnog savjeta za kulturu;

13) odlučuje o drugim pitanjima koja su mu povjerena zakonom.

4. Ovlaštenja u oblasti obavještavanja

Osnivačka prava

Član 19.

Nacionalni savjet može da osnuje ustanove i privredna društva radi ostvarivanja prava na javno informiranje na jeziku nacionalne manjine, odnosno fondacije radi ostvarivanja općekorisnog cilja unapređenja javnog informiranja na jeziku nacionalne manjine, u skladu sa zakonom.

Akti o osnivanju ustanove, privrednog društva odnosno fondacije, koja je izdavač medija, moraju biti usaglašeni sa zakonima kojima se uređuje oblast javnog informiranja i medija.

Pravo predlaganja člana Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije

Član 20.

Nacionalni savjeti su dužni da nadležnoj službi Narodne skupštine, podnesu obrazložen prijedlog za dva kandidata za člana Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije, u skladu sa procedurom utvrđenom zakonom koji regulira izbor članova Savjeta regulatornog tijela.

Do prijedloga za dva kandidata nacionalnih savjeta dolazi se zajedničkim dogovorom nacionalnih savjeta.

Narodna skupština, na plenarnoj sjednici, glasanjem bira jednog kandidata za člana Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije.

Druga ovlaštenja u oblasti obavještavanja

Član 21.

Nacionalni savjet:

1) donosi strategiju razvoja informiranja na jeziku nacionalne manjine, u skladu sa strategijom u oblasti javnog informiranja Republike Srbije;

2) daje prijedlog za raspodjelu sredstava za projekte, koji se prilažu na javni konkurs koji raspisuje organ javne vlasti, radi podizanja kvaliteta informiranja pripadnika nacionalnih manjina;

3) daje prijedloge i preporuke upravnim odborima i programskim savjetima javnih medijskih servisa u vezi sa programima na jezicima nacionalnih manjina;

4) daje mišljenje o kandidatima za odgovorne urednike programa na jezicima nacionalnih manjina u javnim medijskim servisima, ukoliko javni medijski servisi imaju urednike za program na jezicima nacionalnih manjina;

5) daje mišljenje na izvještaj Programskog savjeta javnih servisa u vezi sa programskim sadržajima na jezicima nacionalnih manjina.

5. Ovlaštenja u oblasti službene upotrebe jezika i pisma

Član 22.

Nacionalni savjet:

1) utvrđuje tradicionalne nazive jedinica lokalne samouprave, naseljenih mjesta i drugih geografskih naziva na jeziku nacionalne manjine, ako je na području jedinice lokalne samouprave ili naseljenog mjesta jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi; nazivi koje je utvrdio nacionalni savjet postaju nazivi u službenoj upotrebi pored naziva na srpskom jeziku i objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a u slučaju nacionalnih savjeta čije je sjedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”. Ovi nazivi objavljuju se i u lokalnom službenom glasilu;

2) predlaže nadležnom organu isticanje naziva jedinica lokalne samouprave, naseljenih mjesta i drugih geografskih naziva na jeziku nacionalne manjine;

3) predlaže utvrđivanje jezika i pisma nacionalne manjine kao službenog jezika i pisma u jedinici lokalne samouprave;

4) predlaže promjenu naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka, drugih dijelova naseljenih mjesta, kao i ustanova za koje je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu;

5) daje mišljenje u postupku utvrđivanja naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih dijelova naseljenih mjesta, ako je na području jedinice lokalne samouprave ili naseljenog mjesta jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi;

6) predlaže nadležnom organu vršenje nadzora nad službenom upotrebom jezika i pisma nacionalne manjine;

7) inicira objavljivanje najvažnijih zakona Republike Srbije na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi i pruža stručnu i drugu pomoć, u skladu sa svojim mogućnostima, u postupku prevođenja;

8) preduzima mjere i aktivnosti za unapređenje službene upotrebe jezika i pisma nacionalne manjine;

9) odlučuje o drugim pitanjima iz ove oblasti koja su mu povjerena zakonom.

6. Ništavost pravnih akata

Član 23.

Prestao da važi (Odluka US - 20/14)

7. Prenos osnivačkih prava

Član 24.

Prestao da važi (Odluka US - 20/14)

IV. ODNOS SA REPUBLIČKIM ORGANIMA, ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Odnos sa Vladom i organima državne uprave

Član 25.

Nacionalni savjet može podnijeti ministarstvima i posebnim organizacijama prijedloge, inicijative i mišljenja o pitanjima u vezi sa vršenjem ovlaštenja predviđenih ovim zakonom.

Prije razmatranja i odlučivanja o pitanjima iz oblasti iz člana 2. ovog zakona, organi iz stava 1. ovog člana zatražit će mišljenje nacionalnih savjeta.

Prestao da važi raniji stav 3. (Odluka US - 20/14)

Nacionalni savjet može podnijeti inicijativu Vladi za ukidanje, odnosno poništenje propisa ministarstava i posebnih organizacija, koji nisu u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih zakona i propisa koji se odnose na nacionalne manjine.

Odnos sa organima autonomne pokrajine i organima jedinice lokalne samouprave

Član 26.

Nacionalni savjeti daju prijedloge, inicijative i mišljenja o pitanjima koja se odnose na položaj nacionalnih manjina i na očuvanje posebnosti nacionalnih manjina organima autonomne pokrajine i organima jedinice lokalne samouprave.

Nacionalni savjet je dužan da organima autonomne pokrajine u čiji djelokrug spadaju oblasti u kojima se ostvaruju ovlaštenja predviđena ovim zakonom, najkasnije u roku od deset dana, dostavi tražene podatke, spise i isprave.

Prestali da važe raniji st. 2. do 4. (Odluka US - 20/14)

V. MEĐUNARODNA I REGIONALNA SARADNJA

Član 27.

Nacionalni savjet, u skladu sa zakonom, saraduje sa međunarodnim i regionalnim organizacijama koje se bave pitanjima prava pripadnika nacionalnih manjina, sa organizacijama i ustanovama u matičnim državama, kao i sa nacionalnim savjetima ili sličnim tijelima nacionalnih manjina u drugim državama.

Saradnja iz stava 1. ovog člana mora se sprovoditi u skladu sa Ustavom i zakonom Republike Srbije i uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije.

Predstavnici nacionalnog savjeta učestvuju u pregovorima ili se konsultuju povodom pregovora o zaključivanju bilateralnih sporazuma sa matičnim državama, u dijelu koji se neposredno odnosi na prava nacionalnih manjina.

Predstavnici nacionalnih savjeta učestvuju u radu mješovitih međudržavnih tijela čiji je zadatak da nadziru sprovođenje bilateralnih međudržavnih sporazuma o zaštiti prava određene nacionalne manjine.

Član 28.

Predstavnici nacionalnih manjina, preko Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine, učestvuju u postupku zaključivanja, odnosno pristupanja,

međunarodnim ili regionalnim sporazumima koji se odnose na položaj i zaštitu prava nacionalnih manjina.

VI. IZBOR NACIONALNIH SAVJETA

1. Zajedničke odredbe

Član 29.

Članovi nacionalnog savjeta biraju se na neposrednim izborima ili putem elektorske skupštine.

Neposredni izbori za članove nacionalnih savjeta održavaju se kada je 24 sata prije raspisivanja izbora u poseban birački spisak nacionalne manjine upisano više od 40% pripadnika nacionalne manjine prema posljednjem popisu stanovništva.

Radi utvrđivanja da li su ispunjeni uslovi za neposredne izbore, Ministarstvo privremeno zaključuje posebne biračke spiskove nacionalnih manjina 24 sata prije raspisivanja izbora.

Izbori putem elektorske skupštine održavaju se ako nisu ispunjeni uslovi za neposredne izbore i ako se poslije raspuštanja nacionalnog savjeta novi izbori raspisuju u roku od 60 dana od raspuštanja.

Principi izbora nacionalnih savjeta

Član 30.

Izbori za nacionalni savjet zasnivaju se na principima slobode izbora, jednakosti izbornog prava, periodičnosti izbora i principu tajnog glasanja.

Posebna načela izbora su dobrovoljnost, proporcionalnost i demokratičnost.

Izborno pravo

Član 31.

Izborno pravo pripadnika nacionalnih manjina za izbor nacionalnih savjeta uključuje prava pripadnika nacionalne manjine da: bira članove nacionalnog savjeta, bude biran za člana nacionalnog savjeta, predlaže kandidate za članove nacionalnog savjeta, bude informiran o izborima za nacionalne savjete, o kandidatima za članove nacionalnog savjeta, kao i o njihovim programima, bude upisan u poseban birački spisak nacionalne manjine, glasa za izbor nacionalnog savjeta i pravo na zaštitu prava vezanih za izbor nacionalnog savjeta.

Aktivno biračko pravo

Član 32.

Pripadnik nacionalne manjine stiče pravo da bira članove nacionalnog savjeta ako ispuni Ustavom i zakonom propisane opće uslove za sticanje aktivnog biračkog prava.

Poseban uslov za sticanje aktivnog biračkog prava za izbor članova nacionalnog savjeta je upis u poseban birački spisak nacionalne manjine, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Poseban uslov za sticanje aktivnog biračkog prava za izbor nacionalnog savjeta nacionalne manjine putem elektorske skupštine je status elektora, koji se stiče prema odredbama ovog zakona.

Pasivno biračko pravo

Član 33.

Za člana nacionalnog savjeta može biti biran pripadnik nacionalne manjine koji ispunjava uslove iz člana 32. ovog zakona i ne obavlja funkciju sudije, tužioca ili sudije Ustavnog suda.

Posebne odredbe o glasanju

Član 34.

Glasanje za izbor članova nacionalnog savjeta organizuje se samo na teritoriji Republike Srbije.

Raspisivanje izbora

Član 35.

Izbore za članove nacionalnog savjeta odlukom raspisuje ministar.

Odluka o raspisivanju izbora za članove svih nacionalnih savjeta donosi se najranije 120, a najkasnije 90 dana prije isteka mandata nacionalnog savjeta koji je posljednji konstituiran.

Kad je nacionalni savjet raspušten, novi izbori za njegove članove raspisuju se u roku od 60 dana od raspuštanja i tako da se održe u narednih 45 dana. Izuzetno, ako je od raspuštanja nacionalnog savjeta do isteka mandata nacionalnog savjeta ostalo manje od godinu dana, ministar raspisuje nove izbore za članove nacionalnog savjeta istovremeno kada raspisuje i izbore za članove svih nacionalnih savjeta i tako da se oni održe istog dana.

Izbori se ne raspisuju ako nacionalni savjet bude raspušten zbog obustavljanja postupka izbora članova nacionalnog savjeta ili zbog toga što je broj njegovih članova smanjen ispod polovine, jer na izbornim listama nema kandidata za koje podnosioci izbornih lista nisu dobili mandat.

Odluka o raspisivanju izbora sadrži: način izbora (neposredni izbori ili izbori putem elektorske skupštine), broj članova nacionalnog savjeta koji se bira, odredbe o započinjanju rokova za izborne radnje i dan održavanja izbora.

Odluka o raspisivanju izbora objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji.

Vrijeme održavanja izbora

Član 36.

Izbori za članove svih nacionalnih savjeta, pa i za članove prvog saziva nacionalnog savjeta, održavaju se istog dana, izuzev kada se poslije raspuštanja nacionalnog savjeta novi izbori raspisuju u roku od 60 dana od raspuštanja.

Izbori moraju biti održani najkasnije 15 dana prije isteka mandata nacionalnog savjeta koji je poslednji konstituiran.

Troškovi izbora

Član 37.

Brisan raniji stav 1. (član 13. Zakona - 55/14)

Finansijska sredstva za sprovođenje izbora nacionalnog savjeta obezbjeđuju se iz budžeta Republike Srbije, prema specifikaciji ukupnih planiranih troškova koju sporazumno utvrđuju Ministarstvo i Republička izborna komisija.

Obustavljanje postupka izbora nacionalnog savjeta

Član 37a

Ministarstvo rješenjem obustavlja postupak izbora nacionalnog savjeta ako nije potvrđen ovim zakonom propisan najmanji broj elektora. Rješenje se donosi 25 dana prije elektorske skupštine i objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Rješenje Ministarstva je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 24 sata od objavljivanja rješenja. Upravni sud je dužan da o tužbi odluči u roku od 48 sati od prijema tužbe.

Organi za sprovođenje izbora rješenjem obustavljaju postupak izbora nacionalnog savjeta ako:

- 1) elektorskoj skupštini ne prisustvuje ovim zakonom propisan najmanji broj elektora;
- 2) se za izbor članova nacionalnog savjeta ne prijavi nijedna izborna lista;
- 3) nijedna prijavljena izborna lista ne bude proglašena;
- 4) iz ovim zakonom propisanih razloga ne bude utvrđena zbirna izborna lista.

Kada rješenje o obustavljanju postupka izbora nacionalnog savjeta koje je donio organ za sprovođenje izbora postane pravosnažno, o njemu se obavještava Ministarstvo.

Organizovanje izbora

Član 38.

Sve poslove organizovanja i sprovođenja izbora za nacionalne savjete obavljaju Ministarstvo i organi za sprovođenje izbora, u skladu sa ovim zakonom.

Obaveze medija u vezi sa izborima nacionalnih savjeta

Član 39.

Mediji izvještavaju o izborima nacionalnih savjeta u skladu sa zakonima kojima se regulira oblast javnog informiranja i zakonima kojima se regulira izborni postupak.

Raspuštanje nacionalnog savjeta i privremeni organ upravljanja

Član 40.

Ministarstvo raspušta nacionalni savjet:

- 1) ako nov saziv nacionalnog savjeta ne bude konstituiran u roku od 30 dana od utvrđivanja konačnih rezultata izbora;
- 2) ako postupak izbora nacionalnog savjeta bude obustavljen;
- 3) ako nacionalni savjet ne zasjeda duže od šest mjeseci;
- 4) ako nacionalni savjet ne izabere predsjednika nacionalnog savjeta u roku od 30 dana od konstituiranja nacionalnog savjeta ili od prestanka funkcije ranijem predsjedniku;
- 5) ako se broj članova nacionalnog savjeta smanji ispod polovine, jer na izbornim listama nema kandidata za koje podnosioci izbornih lista nisu dobili mandat.

Nacionalni savjet je raspušten kada Ministarstvo o tome donese rješenje.

Rješenje o raspuštanju nacionalnog savjeta je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo rješenjem obrazuje privremeni organ upravljanja nacionalnog savjeta iz reda članova nacionalnog savjeta, vodeći računa o zastupljenosti izbornih lista sa kojih su izabrani članovi nacionalnog savjeta. Privremeni organ upravljanja nacionalnog savjeta čine predsjednik i četiri člana.

Do konstituiranja novog saziva nacionalnog savjeta tekuće i neodložne poslove u vezi sa vršenjem ovlaštenja nacionalnog savjeta predviđenih ovim zakonom vrši privremeni organ upravljanja nacionalnog savjeta.

Rješenje kojim se obrazuje privremeni organ upravljanja nacionalnog savjeta je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Privremeni organ upravljanja nacionalnog savjeta ne obrazuje se kada nacionalni savjet bude raspušten zbog obustavljanja postupka izbora nacionalnog savjeta ili zbog toga što je broj njegovih članova smanjen ispod polovine.

Mandat članova nacionalnog savjeta i prestanak članstva u nacionalnom savjetu

Član 41.

Članu nacionalnog savjeta mandat traje koliko traje mandat nacionalnog savjeta u koji je izabran.

Članu nacionalnog savjeta mandat prestaje pre isteka mandata nacionalnog savjeta u koji je izabran:

- 1) podnošenjem ostavke;
- 2) gubitkom jednog od općih uslova za sticanje aktivnog biračkog prava;
- 3) ako duže od godinu dana ne prisustvuje sjednicama nacionalnog savjeta;
- 4) ako mu prestane prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
- 5) ako je konačnom odlukom nadležnog organa brisan iz posebnog biračkog spiska nacionalne manjine;
- 6) ako je pravnosnažnom presudom osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci;
- 7) u slučaju smrti.

Član nacionalnog savjeta dužan je da ovjeri ostavku kod organa nadležnog za ovjeru potpisa i da je nacionalnom savjetu podnese u roku od tri dana od ovjere, neposredno ili poštom preporučeno.

Prestanak mandata članu nacionalnog savjeta konstatuje nacionalni savjet na prvoj narednoj sjednici nakon prijema obavještenja o nastupanju razloga za prestanak mandata.

O prestanku mandata članu nacionalnog savjeta prije isteka mandata nacionalnog savjeta u kome je član, predsjednik nacionalnog savjeta obavještava Republičku izbornu komisiju i Ministarstvo.

Kada članu nacionalnog savjeta prestane mandat prije isteka mandata nacionalnom savjetu u kome je član, mandat se dodjeljuje prvom sljedećem kandidatu sa izborne liste na kojoj se nalazio član kojem je prestao mandat.

Član nacionalnog savjeta bira se na četiri godine i može ponovo biti biran za člana nacionalnog savjeta.

Članu nacionalnog savjeta prestaje mandat konstituiranjem novog saziva nacionalnog savjeta.

Brisan naziv iznad člana 42. (član 17. Zakona - 55/14)

Član 42.

Brisan (član 17. Zakona - 55/14)

Primjena drugih propisa

Član 43.

Na izbor nacionalnog savjeta i pitanja koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje izbor narodnih poslanika i zakona kojim se uređuje upravni spor.

Na pitanja postupanja u upravnim stvarima koja nisu drugačije uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje opći upravni postupak.

2. Neposredni izbori članova nacionalnih savjeta

Birački spiskovi

Član 44.

Poseban birački spisak nacionalne manjine (u daljem tekstu: poseban birački spisak) obrazuje Ministarstvo, na zahtjev za obrazovanje posebnog biračkog spiska, koji mora da podrži najmanje 5% punoljetnih pripadnika nacionalne manjine prema posljednjem popisu stanovništva, s tim da njihov broj ne može da bude manji od 300.

Izjava o podržavanju zahtjeva za obrazovanje posebnog biračkog spiska daje se na propisanom obrascu i ovjerava kod organa nadležnog za ovjeru potpisa.

Oblik i sadržinu obrasca izjave o podržavanju zahtjeva za obrazovanje posebnog biračkog spiska propisuje ministar.

O zahtjevu za obrazovanje posebnog biračkog spiska Ministarstvo odlučuje rješenjem.

Ministarstvo odbija zahtjev za obrazovanje posebnog biračkog spiska ako se podnosilac zahtjeva ne smatra nacionalnom manjinom u skladu sa zakonom ili ako zahtjev nije podržao potreban broj pripadnika nacionalne manjine.

Rješenje Ministarstva donijeto po zahtjevu za obrazovanje posebnog biračkog spiska je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Zahtjev i ovjera potpisa ne podležu plaćanju taksi.

Član 45.

Ministarstvo obavještava putem sredstava javnog informiranja pripadnike nacionalne manjine iz člana 44. ovog zakona da je počelo obrazovanje posebnog biračkog spiska.

Član 46.

Brisan (član 20. Zakona - 55/14)

Opća pravila o posebnom biračkom spisku

Član 47.

Poseban birački spisak je službena evidencija u koju se upisuju pripadnici nacionalne manjine koji imaju biračko pravo.

Poseban birački spisak je stalan i redovno se ažurira.

Pripadnik nacionalne manjine upisuje se u poseban birački spisak isključivo na lični zahtjev.

Član 48.

Poseban birački spisak vodi Ministarstvo.

Vođenje posebnog biračkog spiska obuhvata: analiziranje podataka iz posebnog biračkog spiska i preduzimanje mjera radi međusobne usklađenosti i tačnosti podataka i upis i promjene u posebnom biračkom spisku (brisanje, izmjene, dopune ili ispravke) od zaključenja posebnog biračkog spiska i vršenje drugih poslova propisanih ovim zakonom.

U dijelu posebnog biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave upis i promjene u posebnom biračkom spisku (brisanje, izmjene, dopune ili ispravke) vrši općinska, odnosno gradska uprava, kao povjeren posao, do zaključenja posebnog biračkog spiska. U jedinici lokalne samouprave u kojoj je u službenoj upotrebi i jezik i pismo nacionalne manjine za koju se vodi poseban birački spisak, upis i promjene u posebnom biračkom spisku vrše se i na njenom jeziku i pismu, u skladu sa zakonom.

Posebni birački spiskovi vode se i ažuriraju kao jedinstvena elektronska baza podataka.

Promjene u posebnom biračkom spisku vrše se po službenoj dužnosti ili na zahtjev.

Ministarstvo preuzima podatke iz jedinstvenog biračkog spiska koji su potrebni za ažuriranje i vršenje promjena po službenoj dužnosti u posebnom biračkom spisku.

Naročito osjetljivi podaci obrađuju se u skladu sa zakonom.

O svakoj promjeni koja se vrši na osnovu podataka iz stava 6. ovog člana donosi se rješenje.

Član 49.

Brisan (član 23. Zakona - 55/14)

Član 50.

Poseban birački spisak sadrži: redni broj, ime i prezime birača, ime jednog od roditelja birača, nacionalnu pripadnost birača, jedinstveni matični broj građana, datum i mjesto rođenja birača, pol birača, mjesto prebivališta i adresu birača, jedinicu lokalne samouprave u kojoj birač ima mjesto prebivališta i mjesto boravišta za interno raseljena lica.

Član 51.

Podaci iz posebnog biračkog spiska uživaju posebnu zaštitu.

Zabranjeno je i kažnjivo svako korištenje podataka iz posebnog biračkog spiska, izuzev u svrhu izbora i u svrhu ostvarivanja drugih prava nacionalnih manjina, ako je to propisano zakonom.

Član 52.

Pripadnici nacionalne manjine upisuju se u poseban birački spisak kada ispune opće uslove za sticanje biračkog prava propisane zakonom.

Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak.

Svaki građanin sa biračkim pravom, pripadnik nacionalne manjine, može na posebnom obrascu pismeno zatražiti da bude upisan u poseban birački spisak.

Zahtjev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine podnosi organu uprave jedinice lokalne samouprave prema mjestu prebivališta, odnosno mjestu boravišta za interno raseljena lica, u pisanoj formi, na posebnom obrascu koji propisuje ministar i svojeručno ga potpisuje.

Brisani raniji st. 4. i 5. (član 25. Zakona - 55/14)

Član 53.

Brisanje iz posebnog biračkog spiska vrši se po službenoj dužnosti ili na zahtjev.

Brisanje iz posebnog biračkog spiska po službenoj dužnosti vrši se u slučaju smrti upisanog pripadnika nacionalne manjine ili ako upisani pripadnik nacionalne manjine (u daljem tekstu: birač) izgubi biračko pravo zbog toga što je prestao da ispunjava jedan od općih uslova za sticanje biračkog prava propisanih zakonom.

Birač podnosi zahtjev za brisanje iz posebnog biračkog spiska organu uprave jedinice lokalne samouprave prema mjestu prebivališta, odnosno mjestu boravišta za interno raseljena lica, na posebnom obrascu koji propisuje ministar, i svojeručno ga potpisuje.

Član 54.

Brisan (član 27. Zakona - 55/14)

Član 55.

Ministar bliže propisuje način vođenja posebnog biračkog spiska i druga pitanja od značaja za potpuno, tačno i ažurno vođenje posebnog biračkog spiska.

Član 56.

Ako u postupku upisa u poseban birački spisak ili brisanja iz spiska, organ uprave jedinice lokalne samouprave koji vodi birački spisak odbije da izvrši upis birača u poseban birački spisak ili brisanje iz spiska, birač ima pravo da podnese žalbu Ministarstvu. Rješenje Ministarstva je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo donosi rješenje o žalbi u roku do 15 dana.

Član 57.

Po zaključenju posebnog biračkog spiska, upis, brisanje, izmjene, dopune i ispravke u posebnom biračkom spisku vrši Ministarstvo, na osnovu rješenja koje donosi najkasnije 72 sata prije dana održavanja izbora.

Rješenje Ministarstva je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 58.

Brisan (član 30. Zakona - 55/14)

Član 59.

Primjenu propisa kojima se uređuje vođenje posebnih biračkih spiskova u jedinicama lokalne samouprave nadzire Ministarstvo, preko upravne inspekcije.

Ako Ministarstvo utvrdi da se poseban birački spisak ne vodi kako je određeno zakonom i drugim propisima, nalaže nadležnom organu da otkloni utvrđene nepravilnosti.

Organi za sprovođenje izbora

Član 60.

Neposredne izbore za članove nacionalnog savjeta sprovode organi koji sprovode izbore za narodne poslanike.

Rad organa za sprovođenje izbora mogu nadgledati predstavnici predlagača proglašenih izbornih lista.

Brisan naziv iznad člana 61. (član 33. Zakona - 55/14)

Član 61.

Brisan (član 33. Zakona - 55/14)

Nadležnost Republičke izborne komisije

Član 62.

Nadležnosti Republičke izborne komisije (u daljem tekstu: Komisija) su:

- 1) stara se o zakonitom sprovođenju izbora;
- 2) organizuje tehničku pripremu za izbore;
- 3) prati primjenu i daje objašnjenja u vezi sa primjenom ovog zakona, u vezi sa izborima;
- 4) propisuje obrasce i pravila za sprovođenje izbornih radnji propisanih ovim zakonom;
- 5) određuje biračka mjesta i objavljuje ih u „Službenom glasniku Republike Srbije”, najkasnije 20 dana prije održavanja izbora;
- 6) obrazuje biračke odbore i imenuje predsjednika i članove biračkih odbora i njihove zamjenike;
- 7) priprema i ovjerava glasačke listiće;
- 8) utvrđuje da li je izborna lista sastavljena i podnijeta u skladu sa ovim zakonom i proglašava izbornu listu;
- 9) utvrđuje zbirnu izbornu listu;
- 10) donosi rješenje o obustavljanju izbora članova nacionalnog savjeta ako se za izbor članova nacionalnog savjeta ne prijavi nijedna izborna lista, ako nijedna prijavljena izborna lista ne bude proglašena i ako iz ovim zakonom propisanih razloga ne bude utvrđena zbirna izborna lista;

- 11) određuje način čuvanja i rukovanja izbornim materijalom;
- 12) utvrđuje i objavljuje ukupne i konačne rezultate izbora;
- 13) utvrđuje broj mandata koji pripadaju svakoj izornoj listi;
- 14) dostavlja podatke organima koji su nadležni za prikupljanje i obradu statističkih podataka;
- 15) donosi uputstvo za sprovođenje izbora i vrši druge poslove propisane ovim zakonom.

Komisija je dužna da obrasce iz stava 1. tačka 4) ovog člana objavi u roku od pet dana od donošenja odluke o raspisivanju izbora.

Za rad na sprovođenju izbora, članovima Komisije pripada mjesečna naknada u iznosu dvije prosječne zarade bez poreza i doprinosa isplaćene u Republici Srbiji u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je donijeta odluka o raspisivanju izbora.

Brisan naziv iznad člana 63. (član 35. Zakona - 55/14)

Član 63.

Brisan (član 35. Zakona - 55/14)

Brisan naziv iznad člana 64. (član 35. Zakona - 55/14)

Član 64.

Brisan (član 35. Zakona - 55/14)

Sastav biračkog odbora

Član 65.

Birački odbor čine predsjednik i najmanje četiri člana.

Predsjednik i članovi biračkog odbora imaju zamjenike.

Komisija obrazuje birački odbor i imenuje predsjednika, članove i njihove zamjenike.

Članovi biračkog odbora, radnih tijela Komisije i stručni radnici u Službi Narodne skupštine koji učestvuju u radu organa za sprovođenje izbora imaju pravo na naknadu za rad koju utvrđuje Komisija.

Nadležnost biračkog odbora

Član 66.

Birački odbor neposredno sprovodi glasanje na biračkom mjestu, obezbjeđuje pravilnost i tajnost glasanja, utvrđuje rezultate glasanja na biračkom mjestu i obavlja druge poslove određene ovim zakonom.

Birački odbor se stara o održavanju reda na biračkom mjestu za vrijeme glasanja.

Bliža pravila o radu biračkog odbora propisuje Komisija.

Biračka mesta

Brisan naziv iznad člana 67. (član 38. Zakona - 55/14)

Član 67.

Glasanje na izborima odvija se na biračkim mjestima koja utvrđuje Komisija.

Određivanje biračkih mjesta

Član 68.

Biračko mjesto određuje se za glasanje najmanje 100, a najviše 2.500 birača upisanih u posebne biračke spiskove.

Izuzetno, biračko mjesto može se odrediti i za glasanje manje od 100 birača ako bi, zbog udaljenosti ili nepovoljnog geografskog položaja, biračima bilo znatno otežano glasanje na drugom biračkom mjestu.

Za biračka mjesta se, po pravilu, određuju prostorije u javnoj svojini, a samo izuzetno i prostorije u privatnoj svojini.

Biračko mjesto ne može da bude u objektu koji je u svojini političke stranke ili koji koristi politička stranka, kao ni objektu koji je u svojini kandidata za člana nacionalnog savjeta ili člana njegove porodice. Pod članom porodice kandidata podrazumjevaju se njegovi roditelji, djeca i supružnik.

Prilikom određivanja biračkog mjesta, vodit će se računa da biračko mjesto bude pristupačno osobama sa invaliditetom.

Brisan naziv iznad člana 69. (član 40. Zakona - 55/14)

Član 69.

Brisan (član 40. Zakona - 55/14)

Uređenje biračkog mjesta

Član 70.

Pravila u vezi sa uređenjem biračkog mjesta utvrđuje Komisija.

Kandidovanje – izborne liste

Brisan naziv iznad člana 71. (član 41. Zakona - 55/14)

Član 71.

Izborne liste mogu, pod uslovima propisanim ovim zakonom, predlagati grupa birača upisanih u poseban birački spisak, udruženja čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti zaštite prava nacionalne manjine i registrirane političke stranke nacionalne manjine (u daljem tekstu: predlagač).

Grupu birača obrazuje najmanje tri birača pismenim sporazumom ovjerenim kod organa nadležnog za ovjeru potpisa. Sporazum o obrazovanju grupe birača sadrži ciljeve obrazovanja grupe birača, podatke o licima koja su je obrazovala (ime i prezime, jedinstven matični broj građana i prebivalište, prema podacima iz lične karte). Sporazumom se obavezno određuje lice koje zastupa grupu građana.

Izbornu listu svojim potpisima mora podržati najmanje 1%, a ne manje od 50 birača upisanih u poseban birački spisak.

Birač može svojim potpisom podržati izbornu listu samo jednog predlagača.

Potpisi za podršku treba da su ovjereni kod organa nadležnog za ovjeru potpisa. Ovjera potpisa ne podleže plaćanju taksi.

Izbornu listu može podnijeti zastupnik predlagača izborne liste ili lice koje on ovlasti.

Lice koje je ovlašteno da podnese izbornu listu, ovlašteno je i da u ime predlagača izborne liste vrši sve druge radnje u izborima, ako predlagač izborne liste drukčije ne odredi.

Izborna lista – struktura

Član 72.

Na izbornoj listi mora da se nalazi najmanje jedna trećina kandidata od broja članova nacionalnog savjeta koji se bira, a najviše onoliko kandidata koliko se članova nacionalnog savjeta bira.

Kandidat može biti samo ono lice koje je upisano u poseban birački spisak.

Ime i prezime kandidata navode se u izbornoj listi prema srpskom pravopisu i ćiriličkim pismom, a mogu da budu navedeni i prema pravopisu i pismu nacionalne manjine, pri čemu redosljed određuje predlagač.

Nosioca izborne liste i redosljed kandidata određuje predlagač.

Na izbornoj listi među svaka tri kandidata po redosljedu na listi (prva tri mjesta, druga tri mjesta i tako do kraja liste) mora biti najmanje po jedan kandidat – pripadnik onog pola koji je manje zastupljen na listi.

Povlačenje izborne liste

Član 73.

Predlagač izborne liste može povući izbornu listu najkasnije do dana utvrđivanja zbirne izborne liste.

Brisan raniji stav 2. (član 43. Zakona - 55/14)

Naziv izborne liste

Član 74.

Izborna lista ima naziv koji određuje predlagač izborne liste.

Ako izbornu listu predlaže grupa birača, naziv izborne liste sadrži naziv utvrđen sporazumom o obrazovanju grupe birača. U naziv izborne liste može se uključiti ime i prezime lica koje grupa birača odredi kao nosioca izborne liste. Naziv izborne liste grupe birača ne može da sadrži riječi „udruženje” i „stranka” ni u jednom padežu, niti naziv registriranog udruženja ili registrirane političke stranke.

Ako izbornu listu predlaže udruženje, naziv izborne liste može da sadrži naziv udruženja, koji se navodi prema nazivu udruženja iz akta o njegovoj registraciji. U naziv izborne liste može se uključiti i ime i prezime lica koje udruženje odredi kao nosioca izborne liste.

Ako izbornu listu predlaže politička stranka nacionalne manjine, naziv izborne liste mora da sadrži naziv političke stranke iz akta o njenoj registraciji. U naziv izborne liste može se uključiti i ime i prezime lica koje politička stranka nacionalne manjine odredi kao nosioca izborne liste.

Naziv izborne liste koju predlaže grupa birača ili udruženje ne može da upućuje na naziv crkve i vjerske zajednice.

Naziv izborne liste navodi se na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom, a može se navesti i na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Brisan naziv iznad člana 75. (član 45. Zakona - 55/14)

Član 75.

Brisan (član 45. Zakona - 55/14)

Podnošenje izborne liste

Član 76.

Izborna lista podnosi se Komisiji najkasnije 15 dana prije održavanja izbora.

Uz izbornu listu, Komisiji se podnosi:

- 1) ovjerena izjava kandidata da prihvata kandidaturu za člana nacionalnog savjeta;
- 2) saglasnost nosioca izborne liste (ako je određen) da bude nosilac izborne liste;
- 3) ovlaštenje lica koje je predlagač ovlastio da podnese izbornu listu;
- 4) ovjerene izjave birača da podržavaju izbornu listu;
- 5) spisak birača koji podržavaju izbornu listu, izrađen u pismenom i elektronskom obliku (cd ili dvd), tako da spisak u oba oblika bude istovjetan, a koji potpisuje lice koje podnosi izbornu listu;
- 6) ovjeren sporazum o obrazovanju grupe birača, ako izbornu listu predlaže grupa birača;
- 7) ovjerena kopija statuta udruženja, ako izbornu listu predlaže udruženje.

Proglašenje izborne liste

Član 77.

Komisija proglašava izbornu listu predlagača odmah po prijemu izborne liste i prateće dokumentacije, a najkasnije u roku od 24 sata od prijema izborne liste.

Rješenje o proglašenju izborne liste iz stava 1. ovog člana Komisija dostavlja bez odlaganja predlagaču.

Nedostaci izborne liste

Član 78.

Kada Komisija utvrdi da izborna lista nije podnijeta blagovremeno, donijet će rješenje o odbacivanju izborne liste.

Kada Komisija utvrdi da izborna lista sadrži nedostatke koji onemogućuju proglašenje izborne liste, donijet će, u roku od 24 sata od prijema izborne liste, zaključak kojim se predlagaču izborne liste nalaže da, najkasnije u roku od 48 sati od časa dostavljanja zaključka, otkloni te nedostatke. U zaključku se predlagaču izborne liste ukazuje na način otklanjanja nedostataka.

Kada Komisija utvrdi da izborna lista sadrži nedostatke, odnosno ako utvrdi da nedostaci nisu otklonjeni, ili nisu otklonjeni u propisanom roku, donijet će u narednih 48 sati rješenje o odbijanju proglašenja izborne liste.

Zbirna izborna lista

Član 79.

Zbirnu izbornu listu utvrđuje Komisija, za svaku nacionalnu manjinu posebno, deset dana prije održavanja izbora.

Zbirna izborna lista uključuje sve izborne liste za svaku nacionalnu manjinu, sa ličnim imenima svih kandidata i podacima o godini rođenja, zanimanju i prebivalištu.

Redoslijed izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi utvrđuje se prema redoslijedu proglašenja izborne liste.

Zbirnu izbornu listu za svaku nacionalnu manjinu Komisija objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Predlagač izborne liste ima pravo da, u roku od 48 sati od dana objavljivanja zbirne izborne liste izvrši, preko lica koje ovlasti, uvid u dokumentaciju koja je podnijeta uz proglašene izborne liste.

Komisija ne utvrđuje zbirnu izbornu listu ako broj kandidata na proglašenim izbornim listama bude manji od broja članova nacionalnog savjeta koji se bira.

Član 80.

Ministarstvo rješenjem zaključuje poseban birački spisak 15 dana prije održavanja izbora.

Rješenjem o zaključenju posebnog biračkog spiska utvrđuje se ukupan broj birača za svaku nacionalnu manjinu, kao i broj birača po biračkim mjestima, i to ukupno za svako biračko mjesto i razvrstano po nacionalnim manjinama.

Ministarstvo objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” rješenje o zaključenju posebnog biračkog spiska u roku od 24 sata od donošenja rješenja i dostavlja ga Komisiji.

Rješenje Ministarstva je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 24 sata od objavljivanja rješenja.

Upravni sud je dužan da o tužbi odluči u roku od 48 sati od prijema tužbe.

Ministarstvo sastavlja ovjerene izvode iz posebnog biračkog spiska za svako biračko mjesto i dostavlja ih Komisiji u roku od 48 sati od zaključenja posebnog biračkog spiska.

Izvod iz posebnog biračkog spiska, osim podataka iz člana 50. ovog zakona, sadrži naziv organa koji ga je sačinio, datum sačinjavanja i oznaku biračkog mjesta za koje je izvod sačinjen.

Ministarstvo dostavlja Komisiji sva rješenja o upisima, brisanjima, izmjenama, dopunama i ispravkama u posebnom biračkom spisku koje je donijelo od zaključenja biračkog spiska do 72 sata prije dana održavanja izbora.

Komisija uzima u obzir samo ona rješenja Ministarstva koja je primila najmanje 48 sati prije dana izbora i na osnovu njih unosi promjene u izvode iz posebnog biračkog spiska i odmah potom utvrđuje i u „Službenom glasniku Republike Srbije” objavljuje konačan broj birača za svaku nacionalnu manjinu, kao i broj birača po biračkim mjestima, i to ukupan za svako biračko mjesto i razvrstan po nacionalnim manjinama.

Član 81.

Republički organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i drugi organi dužni su da, na zahtjev birača, odmah izdaju javne isprave bitne za ostvarivanje biračkog prava, a najkasnije narednog dana od dana podnošenja zahtjeva.

Član 82.

Ministarstvo i organi jedinica lokalne samouprave dužni su da ovlaštenim predstavnicima podnosioca potvrđenih izbornih lista omoguće uvid u poseban birački spisak, kao i uvid u službenu dokumentaciju na osnovu koje organ nadležan za

vođenje posebnog biračkog spiska vrši upis, brisanje, izmjene, dopune ili ispravke biračkog spiska.

Uvid se vrši u službenim prostorijama organa kod kojih se službena dokumentacija nalazi.

Član 83.

Brisan (član 49. Zakona - 55/14)

Sprovođenje izbora

Glasanje

Član 84.

Birač glasa na biračkom mjestu na kome je upisan u izvod iz posebnog biračkog spiska.

Izuzetno, birač može da glasa i izvan biračkog mjesta iz stava 1. ovog člana na način utvrđen Zakonom o izboru narodnih poslanika.

Način glasanja izvan biračkog mjesta i broj birača koji su tako glasali, unosi se u zapisnik o radu biračkog odbora.

Obavještanje birača o glasanju

Član 85.

Svakom biraču obavezno se, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dostavlja obavještenje o danu i vremenu održavanja izbora, sa brojem i adresom biračkog mjesta na kome glasa i brojem pod kojim je upisan u izvod iz posebnog biračkog spiska.

Obavještenje iz stava 1. ovog člana biračima dostavlja organ nadležan za vođenje biračkog spiska.

Način glasanja

Član 86.

Birač glasa lično.

Birač u toku održavanja izbora može glasati samo jedanput.

Glasanje je tajno.

Glasa se na ovjerenim glasačkim listićima.

Na biračkom mjestu i na 50 metara od biračkog mjesta zabranjeno je isticanje svakog propagandnog materijala.

Ako se u toku glasanja naruše pravila iz st. 1. do 4. ovog člana, birački odbor se raspušta, a glasanje na tom biračkom mjestu se ponavlja.

Na biračkom mjestu zabranjeno je korištenje mobilnih telefona i drugih sredstava veza i komunikacija.

Bliža uputstva o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja utvrđuje Komisija.

Vrijeme glasanja na biračkom mjestu

Član 87.

Biračka mjesta se otvaraju u 7,00 sati, a zatvaraju u 20,00 sati. U toku tog vremena biračko mjesto mora biti neprekidno otvoreno.

Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u trenutku zatvaranja omogućit će se da glasaju.

Za vrijeme glasanja članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici moraju biti na biračkom mjestu.

Održavanje reda na biračkom mjestu

Član 88.

Ako se na biračkom mjestu naruši red, birački odbor može prekinuti glasanje dok se red ne uspostavi. Razlozi i trajanje prekida glasanja unose se u zapisnik o radu biračkog odbora.

Ako je glasanje prekinuto duže od jednog sata, produžava se za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

U prostoriji u kojoj se obavlja glasanje može biti prisutan samo onoliko broj birača koliko ima obezbjeđenih mjesta za tajnost glasanja.

Zabranjeno je zadržavanje na biračkom mjestu lica koja, u skladu sa ovim zakonom, nemaju prava i dužnosti u vezi sa sprovođenjem izbora.

Pripadnici policije na dužnosti mogu ući na biračko mjesto samo ako su na biračkom mjestu narušeni red i mir, na poziv predsjednika biračkog odbora.

Zbog povrede odredaba st. 1. do 5. ovog člana može se podnijeti prigovor Komisiji, koja odlučuje da li će se glasanje na tom biračkom mjestu ponoviti.

Izborni materijal

Jezik i pismo izbornog materijala

Član 89.

Cjelokupan izborni materijal i dokumentacija štampaju se dvojezično, na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu i na jeziku i pismu nacionalne manjine čiji nacionalni savjet se bira, ako su njen jezik i pismo u službenoj upotrebi u najmanje jednoj jedinici lokalne samouprave.

Glasački listić

Član 90.

Glasački listić sadrži:

- 1) redni broj ispred naziva izborne liste;
- 2) nazive izbornih lista, prema redoslijedu utvrđenom na zbirnoj izbornoj listi, sa ličnim imenom prvog kandidata na izbornoj listi;
- 3) napomenu da se glasa samo za jednu izbornu listu, zaokruživanjem rednog broja ispred naziva te liste.

Glasačke listiće priprema i ovjerava Komisija.

Komisija utvrđuje broj glasačkih listića, koji mora biti jednak broju birača upisanih u poseban birački spisak.

Glasački listići štampaju se na jednom mjestu, na hartiji zaštićenoj vodenim žigom.

Predlagač izborne liste dostavlja Komisiji ime lica koje ima pravo da prisustvuje štampanju, brojanju, pakovanju glasačkih listića i njihovom dostavljanju organima nadležnim za sprovođenje izbora.

Komisija bliže propisuje oblik i izgled glasačkih listića, način i kontrolu njihovog štampanja i dostavljanje i rukovanje glasačkim listićima.

Brisan raniji stav 7. (član 51. Zakona - 55/14)

Komisija je dužna da za svaki birački odbor blagovremeno pripremi materijal za glasanje, a naročito potreban broj glasačkih listića, zbirnu izbornu listu, izvod iz posebnog biračkog spiska i obrazac zapisnika o radu biračkog odbora.

Primopredaja izbornog materijala obavlja se najkasnije 48 sati prije dana održavanja izbora.

Uprava jedinice lokalne samouprave, stara o uređivanju biračkih mjesta i priprema za svaki birački odbor potreban broj glasačkih kutija sa priborom za njihovo pečačenje i priborom za pisanje.

Na dan glasanja, prije početka glasanja, birački odbor utvrđuje da li je izborni materijal za to biračko mjesto potpun i ispravan, da li je biračko mjesto uređeno na način kojim se obezbjeđuje tajnost glasanja i da li glasanje može početi. Navedeni podaci unose se u zapisnik o radu.

Zbirna izborna lista svake nacionalne manjine mora za vrijeme glasanja biti vidno istaknuta na biračkom mjestu.

Brisan raniji stav 13. (član 51. Zakona - 55/14)

Predstavnici predlagača izbornih lista imaju pravo uvida u izborni materijal. Uvid se vrši u prostorijama Komisije. Uvid u izborni materijal može se izvršiti u roku od pet dana od dana glasanja.

Čuvanje izbornog materijala

Član 91.

Izborni materijal čuva se najmanje četiri godine.

Komisija propisuje način uvida i čuvanja izbornog materijala.

Glasanje

Član 92.

Birački odbor provjerava glasačku kutiju u prisustvu birača koji prvi dođe na biračko mjesto. Provjerom se utvrđuje da li je glasačka kutija ispravna, prazna i pogodna da obezbjedi sigurnost i tajnost sadržine glasačkih listića. Rezultat kontrole upisuje se u kontrolni list, koji potpisuju članovi biračkog odbora i birač koji je prvi došao na biračko mjesto.

U glasačku kutiju ubacuje se kontrolni list, a zatim se ona u prisustvu prvog birača pečati, što se unosi u zapisnik o radu biračkog odbora.

Po otvaranju glasačke kutije, najprije se provjerava da li u njoj postoji kontrolni list. Ako u glasačkoj kutiji nema kontrolnog lista, birački odbor se raspušta i imenuje se novi, a glasanje na tom biračkom mjestu se ponavlja.

Obrazac kontrolnog lista i način pečačenja glasačke kutije propisuje Komisija.

Tok glasanja

Član 93.

Birač saopštava biračkom odboru svoje lično ime i predaje obavještenje o glasanju, a ličnom kartom ili drugom ispravom dokazuje svoj identitet.

Birač ne može glasati bez podnošenja dokaza o svom identitetu. Predsjednik ili član biračkog odbora, pošto utvrdi identitet birača, zaokružuje redni broj pod kojim je birač upisan u izvod iz posebnog biračkog spiska i objašnjava mu način glasanja.

Birač potpisuje birački spisak i preuzima glasački listić.

Svatom biraču koji je pristupio glasanju i primio glasački materijal, specijalnim sprejom će biti obilježen kažiprst desne ruke, kao znak da je već glasao. Oznaka na kažiprstu traje najmanje 24 sata.

Članovi biračkog odbora ne smiju ni na koji način uticati na odluku birača.

Članovi biračkog odbora dužni su da biraču, na njegov zahtjev, objasne način glasanja.

Članovi biračkog odbora dužni su da naročito paze da niko ne ometa birača prilikom popunjavanja glasačkog listića i da u potpunosti bude obezbjeđena tajnost glasanja.

Na dan izbora ne mogu se vršiti nikakve promjene u izvodima iz posebnih biračkih spiskova.

Ako se u toku glasanja povrede odredbe st. 5. do 8. ovog člana, Komisija raspušta birački odbor, obrazuje novi birački odbor i određuje ponavljanje glasanja na tom biračkom mjestu.

Način glasanja

Član 94.

Birač može glasati samo za jednu izbornu listu. Glasa se zaokruživanjem rednog broja ispred naziva izborne liste za koju se glasa.

Birač sam presavija glasački listić tako da se ne vidi kako je glasao i stavlja ga u glasačku kutiju, a zatim napušta biračko mjesto.

Na glasanje izvan biračkog mjesta shodno se primjenjuju pravila o izboru narodnih poslanika.

Utvrđivanje rezultata izbora

Utvrđivanje rezultata izbora na biračkom mjestu

Član 95.

Po završenom glasanju, birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasanja na biračkom mjestu.

Birački odbor utvrđuje broj neupotrebljenih glasačkih listića, stavlja ih u poseban omot koji pečati i broj unosi u zapisnik.

Na osnovu izvoda iz posebnog biračkog spiska, birački odbor utvrđuje ukupan broj birača koji su glasali.

Kad se glasačka kutija otvori, poslije provjere kontrolnog lista, važeći glasački listići odvajaju se od nevažećih i broj nevažećih listića se unosi u zapisnik.

Nevažeći glasački listić je nepopunjeni glasački listić, listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za koju se izbornu listu glasalo i listić na kome je zaokruženo više od jedne izborne liste.

Ako je na glasačkom listiću zaokruženo ime i prezime prvog kandidata na izornoj listi ili je zaokružen naziv ili dio naziva izborne liste, odnosno, ako su istovremeno zaokruženi redni broj i naziv izborne liste i ime i prezime prvog kandidata, takav izborni listić smatra se važećim.

Ako se utvrdi da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su glasali, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasanje na tom biračkom mjestu se ponavlja.

Poslije utvrđivanja rezultata glasanja, birački odbor u zapisnik o svom radu unosi: broj primljenih glasačkih listića, broj neupotrebljenih glasačkih listića, broj nevažećih glasačkih listića, broj važećih glasačkih listića, broj glasova datih za svaku izbornu listu, broj birača prema izvodu iz biračkog spiska i broj birača koji su glasali.

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i primjedbe i mišljenja članova biračkog odbora, predlagača izbornih lista, kao i sve druge činjenice od značaja za glasanje.

Zapisnik o radu biračkog odbora potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Zapisnik o radu biračkog odbora

Član 96.

Zapisnik o radu biračkog odbora sastavlja se na propisanom obrascu koji se štampa u šest primjeraka.

Prvi primjerak zapisnika sa izbornim materijalom dostavlja se Komisiji.

Drugi primjerak zapisnika ističe se na biračkom mjestu na javni uvid.

Preostala četiri primjerka zapisnika uručuju se predstavnicima predlagača izbornih lista koje su osvojile najveći broj glasova na tom biračkom mjestu i to odmah ukoliko predlagač izborne liste ima predstavnika u biračkom odboru, a ukoliko ga nema, predstavnik predlagača izborne liste može preuzeti primjerak zapisnika od Komisije u roku od 12 sati od završetka glasanja.

Ostali predlagači izbornih lista imaju pravo da, u roku od 12 sati od dostavljanja materijala sa biračkog mjesta Komisije, od Komisije dobiju ovjerenu fotokopiju zapisnika sa biračkog mjesta.

Dostavljanje rezultata glasanja sa biračkog mjesta

Član 97.

Po utvrđivanju rezultata glasanja, birački odbor bez odlaganja, a najkasnije u roku od 12 sati od časa zatvaranja biračkog mjesta, dostavlja Komisiji: zapisnik o radu; izvod iz posebnog biračkog spiska; u posebnim zapečaćenim kovertama neupotrebljene, nevažeće i važeće glasačke listiće, kao i preostali izborni materijal.

Utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora

Član 97a

Na osnovu zapisnika o radu biračkih odbora, Komisija utvrđuje ukupne rezultate izbora za svaki nacionalni savjet, i to:

- 1) broj birača upisanih u poseban birački spisak;
- 2) broj biračkih mjesta na kojima je obavljeno glasanje;

- 3) ukupan broj birača koji su glasali;
- 4) broj primljenih glasačkih listića;
- 5) broj neupotrebljenih glasačkih listića;
- 6) broj upotrebljenih glasačkih listića;
- 7) broj nevažećih glasačkih listića;
- 8) broj važećih glasačkih listića;
- 9) broj glasova koji su dobile izborne liste;
- 10) broj mandata u nacionalnom savjetu koji je dobila svaka od izbornih lista.

Izveštaj sa ukupnim rezultatima izbora Komisija objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” u roku od 96 sati od časa završetka glasanja.

Od završetka glasanja do objavljivanja rezultata izbora, Komisija objavljuje preko sredstava obavještanja privremene podatke o rezultatima izbora.

Raspodjela mandata po izbornim listama

Član 98.

Svakoj izornoj listi pripada broj mandata srazmjern broju dobijenih glasova.

Komisija raspodjeljuje mandate primjenom sistema najvećeg količnika.

Mandati se raspodjeljuju tako što se ukupan broj glasova koji je dobila svaka izborna lista, dijeli brojevima od jedan do zaključno sa brojem članova nacionalnog savjeta koji se bira.

Dobijeni količnici razvrstavaju se po veličini, a u obzir se uzima onoliko najvećih količnika koliko članova nacionalnog savjeta se bira.

Ako dvije ili više izbornih lista dobiju iste količnike na osnovu kojih se dodjeljuje jedan mandat, a nema više neraspodjeljenih mandata, mandat će se dodijeliti izornoj listi koja je dobila veći broj glasova.

Kada izornoj listi pripadne više mandata nego što je na njoj kandidata za članove nacionalnog savjeta, mandat se dodjeljuje izornoj listi koja ima sljedeći najveći količnik.

Mandati koji pripadaju izornoj listi dodjeljuju se kandidatima sa izborne liste prema njihovom redoslijedu na izornoj listi, počev od prvog kandidata.

U roku od tri dana od utvrđivanja konačnih rezultata izbora Komisija donosi rješenje o dodijeli mandata članova nacionalnog savjeta.

Rješenje se dostavlja Ministarstvu i objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Protiv rješenja o dodijeli mandata članova nacionalnog savjeta može se pokrenuti upravni spor u roku od 24 sata od objavljivanja rješenja.

Upravni sud je dužan da o tužbi odluči u roku od 48 sati od prijema tužbe.

Kandidatima kojima su dodijeljeni mandati Komisija izdaje uvjerenje o izboru za člana nacionalnog savjeta.

Brisan naziv iznad člana 99. (član 55. Zakona - 55/14)

Član 99.

Brisan (član 55. Zakona - 55/14)

3. Izbor za članove nacionalnih savjeta putem elektorske skupštine

Brisan naziv iznad člana 100. (član 56. Zakona - 55/14)

Član 100.

Elektorska skupština bira članove nacionalnog savjeta ako nisu ispunjeni uslovi za neposredne izbore i ako se poslije raspuštanja nacionalnog savjeta novi izbori raspisuju u roku od 60 dana od raspuštanja.

Postupak izbora članova nacionalnih savjeta putem elektorske skupštine pokreće se odlukom o raspisivanju izbora.

Brisan raniji stav 3. (član 56. Zakona - 55/14)

Datum i mjesto održavanja elektorske skupštine objavljuje se u sredstvima javnog informiranja, sa javnim pozivom svim elektorima da blagovremeno podnesu potpune pismene prijave za učešće u elektorskoj skupštini.

Član 101.

Pravo da bude elektor ima pripadnik nacionalne manjine upisan u poseban birački spisak čiju kandidaturu pismeno podrži najmanje:

1) 20 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi manje od 10.000 lica;

2) 30 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 10.000 lica, ali manje od 20.000 lica;

3) 45 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 20.000 lica, ali manje od 50.000 lica;

4) 60 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 50.000 lica, ali manje od 100.000 lica;

5) 100 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 100.000 lica.

Potpisi za podršku elektora moraju da budu ovjereni kod organa nadležnog za ovjeru potpisa. Ovjera potpisa ne podleže plaćanju taksi.

Član 102.

Kandidat za elektora podnosi Ministarstvu elektorsku prijavu na potvrđivanje.

Elektorska prijava sadrži izjavu da se kandidat prijavljuje za elektorsku skupštinu nacionalne manjine i lične podatke i ovjerene izjave birača da podržavaju kandidaturu za elektora, kao i spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora izrađen u pismenom i elektronskom obliku (cd ili dvd), tako da spisak u oba oblika bude istovjetan, a koji potpisuje lice koje podnosi elektorsku prijavu na potvrđivanje.

Pripadnik nacionalne manjine može da podrži samo jednog elektora.

Oblik i sadržinu obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore potpisuje ministar.

Elektorska prijava podnosi se Ministarstvu najkasnije 30 dana prije elektorske skupštine.

Ministarstvo rješenjem odlučuje o potvrđivanju elektorske prijave u roku od 48 sati od prijema elektorske prijave.

Rješenje Ministarstva je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 24 sata od prijema rješenja, a Upravni sud odlučuje o tužbi u roku od 48 sati.

Ministarstvo upućuje pismeni poziv na elektorsku skupštinu svim elektorima čija je elektorska prijava potvrđena.

Član 103.

Brisan (član 59. Zakona - 55/14)

Član 104.

Brisan (član 59. Zakona - 55/14)

Član 105.

Elektorska skupština se može održati ako je prisutno više od polovine elektora čije su elektorske prijave potvrđene.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, elektorska skupština ne održava se ako za elektorsku skupštinu ne bude potvrđeno ili ako elektorskoj skupštini ne prisustvuje:

1) najmanje 20 elektora kod nacionalnih manjina čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi manje od 10.000 lica;

2) najmanje 30 elektora kod nacionalnih manjina čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 10.000 lica, ali manje od 20.000 lica;

3) najmanje 45 elektora kod nacionalnih manjina čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 20.000 lica, ali manje od 50.000 lica;

4) najmanje 60 elektora kod nacionalnih manjina čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 50.000 lica, ali manje od 100.000 lica;

5) najmanje 100 elektora kod nacionalnih manjina čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 100.000 lica.

Član 106.

Izbore na elektorskoj skupštini sprovodi odbor od tri člana (u daljem tekstu: Odbor), koje imenuje Komisija među poznavaočima izbornih postupaka.

Komisija imenuje Odbor u roku od tri dana od kada od Ministarstva primi obavještenje o tome da je za elektorsku skupštinu potvrđen dovoljan broj elektora propisan ovim zakonom.

Odbor donosi i rješenje o obustavljanju izbora nacionalnog savjeta ako elektorskoj skupštini ne prisustvuje ovim zakonom propisan najmanji broj elektora, ako se za izbor članova nacionalnog savjeta ne prijavi nijedna izborna lista, ako nijedna prijavljena izborna lista ne bude proglašena i ako iz ovim zakonom propisanih razloga ne bude utvrđena zbirna izborna lista.

Protiv svakog rješenja Odbora elektor može da izjavi žalbu Komisiji u roku od tri sata od donošenja rješenja.

Komisija odlučuje o žalbi u roku od 12 sati od prijema žalbe.

Protiv rješenja Komisije može da se podnese tužba Upravnom sudu u roku od tri sata od prijema rješenja, a Upravni sud odlučuje o tužbi u roku od 12 sati.

Članovi Odbora imaju pravo na naknadu za rad u Odboru, koju utvrđuje Komisija.

Član 107.

Elektorska skupština počinje svoj rad tako što Odbor utvrđuje broj prisutnih elektora, uz pomoć spiska elektora čija je elektorska prijava potvrđena koji dostavlja Ministarstvo.

Brisan raniji stav 2. (član 62. Zakona - 55/14)

Član 108.

Elektorska skupština odlučuje javno, većinom glasova prisutnih elektora.

O izboru članova nacionalnog savjeta, elektorska skupština odlučuje tajnim glasanjem.

Elektorska skupština može da odlučuje tajnim glasanjem i o drugim pitanjima, ako tako odluči.

Sprovođenje izbora

Član 109.

Elektorska skupština bira članove nacionalnog savjeta iz reda birača upisanih u poseban birački spisak.

Elektorska skupština bira članove nacionalnog savjeta po proporcionalnom sistemu.

Listu kandidata (u daljem tekstu: lista) za članove nacionalnog savjeta može da predloži jedna četvrtina prisutnih elektora.

Uz listu kandidata prilaže se ovjerena izjava birača o prihvatanju kandidature.

Na listi među svaka tri kandidata po redoslijedu na listi (prva tri mjesta, druga tri mjesta i tako do kraja liste) mora biti najmanje po jedan kandidat – pripadnik onog pola koji je manje zastupljen na listi.

Elektor može svojim glasom podržati samo jednu listu.

Na listi mora da se nalazi najmanje jedna trećina kandidata od broja članova nacionalnog savjeta koji se bira, a najviše onoliko kandidata koliko se članova nacionalnog savjeta bira. Redoslijed kandidata određuje predlagatelj liste.

Elektori glasaju tajno, na unaprijed pripremljenim listićima, na koje upisuju ime nosioca, odnosno broj liste.

Odbor raspodjeljuje mandate primjenom sistema najvećeg količnika.

Mandati se raspodjeljuju tako što se ukupan broj glasova koji je dobila svaka lista, dijeli brojevima od jedan do zaključno sa brojem članova nacionalnog savjeta koji se bira.

Dobijeni količnici razvrstavaju se po veličini, a u obzir se uzima onoliko najvećih količnika, koliko članova nacionalnog savjeta se bira.

Ako dvije ili više lista dobiju iste količnike na osnovu kojih se dodjeljuje jedan mandat, a nema više neraspodjeljenih mandata, mandat će se dodijeliti listi koja je dobila veći broj glasova.

Kada listi pripadne više mandata nego što je na njoj kandidata za članove nacionalnog savjeta, mandat se dodjeljuje listi koja ima sljedeći najveći količnik.

Mandati koji pripadaju listi dodjeljuju se kandidatima sa liste prema njihovom redosljedu na listi, počev od prvog kandidata.

U roku od tri dana od utvrđivanja konačnih rezultata izbora Odbor donosi rješenje o dodijeli mandata članova nacionalnog savjeta i dostavlja ga Ministarstvu i objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Kandidatima kojima su dodjeljeni mandati Odbor izdaje uvjerenje o izboru za člana nacionalnog savjeta.

VIA KONSTITUTIVNA SJEDNICA NACIONALNOG SAVJETA

Član 109a

Konstitutivnu sjednicu nacionalnog savjeta saziva ministar, tako da ona bude održana u roku od 20 dana od utvrđivanja konačnih rezultata izbora.

Na konstitutivnoj sjednici se potvrđuje mandat članova nacionalnog savjeta.

Potvrđivanje mandata člana nacionalnog savjeta vrši se na osnovu uvjerenja o izboru za člana nacionalnog savjeta i rješenja o dodjeli mandata članova nacionalnog savjeta.

Nacionalni savjet je konstituiran potvrđivanjem mandata svih članova nacionalnog savjeta.

Rad na konstitutivnoj sjednici prvog saziva nacionalnog savjeta uređuje se privremenim poslovníkom koji donosi Ministarstvo. U odsustvu svojih pravila, privremeni poslovník primjenjuju i drugi nacionalni savjeti.

Brisan naziv iznad člana 110. (član 65. Zakona - 55/14)

Član 110.

Brisan (član 65. Zakona - 55/14)

Član 111.

Brisan (član 66. Zakona - 55/14)

VII. FINANSIRANJE DJELATNOSTI NACIONALNOG SAVJETA

Član 112.

Nacionalni savjet usvaja godišnji finansijski plan i završni račun.

Sastavni dio završnog računa je godišnji finansijski izvještaj o izvršenju plana, koji sadrži godišnji izvještaj o učinku programa, sa obrazloženjem.

Nacionalni savjet godišnji finansijski plan usvaja po programskom modelu u kome su prihodi i rashodi usklađeni sa ovlaštenjima nacionalnog savjeta.

Godišnji finansijski plan se usvaja po postupku i na način predviđen statutom nacionalnog savjeta i dostavlja se korisniku budžetskih sredstava kod koga su opredjeljena sredstva za finansiranje rada nacionalnih savjeta u roku od pet dana od dana donošenja.

Nacionalni savjet usvaja godišnji finasijski izvještaj za statističke potrebe i finasijsko izvještavanje radi upisa u registar finasijskih izvještaja prema propisima kojima se uređuje računovodstvo.

Nacionalni savjet, u roku od 15 dana od dana donošenja finasijskog izvještaja ili završnog računa, primjerak izvještaja ili računa dostavlja korisniku budžetskih sredstava kod koga su opredjeljena sredstva za finansiranje rada nacionalnih savjeta.

Korištenje sredstava

Član 113.

Stečena sredstva, u skladu sa ovim zakonom, mogu se koristiti za finansiranje redovne djelatnosti i stalnih troškova nacionalnog savjeta.

U troškove redovne djelatnosti nacionalnog savjeta spadaju:

1) finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja, kulture, obavještavanja i službene upotrebe jezika i pisma nacionalne manjine;

2) finansiranje rada ustanova, fondacija i privrednih društava čiji je osnivač ili suosnivač nacionalni savjet ili čija su osnivačka prava djelimično ili u cjelini prenijeta na nacionalni savjet.

U stalne troškove nacionalnog savjeta spadaju:

1) troškovi za iznajmljivanje i korištenje prostorija nacionalnog savjeta;

2) zarade, porezi i doprinosi zaposlenih u nacionalnom savjetu;

3) honorari i doprinosi za obavljen rad za potrebe nacionalnog savjeta;

4) putni troškovi i dnevnice za službena putovanja;

5) nabavka kancelarijskog materijala i opreme za rad nacionalnog savjeta;

6) knjigovodstvene usluge;

7) troškovi godišnje revizije;

8) troškovi održavanja internet stranice nacionalnog savjeta.

Sredstva za finansiranje stalnih troškova nacionalnog savjeta ne mogu iznositi više od 50% sredstava opredjeljenih budžetom Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Vrste sredstava

Član 114.

Sredstva za finansiranje rada nacionalnih savjeta obezbjeđuju se iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave, donacija i ostalih prihoda.

Član 115.

Za finansiranje djelatnosti nacionalnih savjeta sredstva se obezbjeđuju zakonom o budžetu Republike Srbije, odnosno odlukama o budžetu AP Vojvodine i jedinica lokalne samouprave.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koja se obezbjeđuju u budžetu Republike Srbije raspoređuju se tako da se 30% raspoređuje u jednakim iznosima svim registrovanim nacionalnim savjetima u Republici Srbiji, a ostatak sredstava (70%) srazmjerno broju pripadnika određene nacionalne manjine koju nacionalni savjet

predstavlja prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva, kao i ukupnom broju ustanova, fondacija i privrednih društava čiji je osnivač ili suosnivač nacionalni savjet ili čija su osnivačka prava djelimično ili u cjelini prenijeta na nacionalni savjet.

Odluku o raspodjeli sredstava iz budžeta Republike Srbije donosi budžetski korisnik kod koga su opredjeljena sredstva u budžetu za finansiranje rada nacionalnih savjeta, imajući u vidu prijedloge nacionalnih savjeta.

Nacionalnom savjetu se ne mogu doznačavati sredstva ako prema finansijskom planu rashodi nisu u saglasnosti sa namjenama predviđenim članom 113. ovog zakona, niti izvršiti prenos sredstava u slučaju da nacionalni savjet ima evidentirane osnove i naloge o prinudnoj naplati.

Kriterije za raspodjelu sredstava za finansiranje djelatnosti nacionalnih savjeta iz budžeta bliže uređuje Vlada, AP Vojvodina i jedinica lokalne samouprave.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koja se obezbjeđuju u budžetu jedinice lokalne samouprave, raspoređuju se, u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, nacionalnim savjetima koji:

- 1) imaju sjedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave;
- 2) predstavljaju nacionalne manjine koje u stanovništvu jedinice lokalne samouprave dostižu najmanje 10% od ukupnog stanovništva;
- 3) predstavljaju nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Finansiranje rada ustanova čija su osnivačka prava prenijeta na nacionalne savjete

Član 116.

Finansiranje rada ustanova ili drugih organizacija čija su osnivačka prava, djelimično ili u cjelini, prenijeta na nacionalne savjete vrši se iz istih izvora i na osnovu istih normativa iz kojih su te ustanove ili organizacije finansirane prije prenošenja osnivačkih prava na nacionalne savjete.

U ugovoru o prenosu osnivačkih prava na nacionalne savjete uređuju se finansijske obaveze prethodnog osnivača prema ustanovi ili drugoj organizaciji čiji osnivač postaje nacionalni savjet.

Nacionalni savjet može obezbjeđiti dopunska sredstva za rad i djelatnost ustanova i drugih organizacija čija osnivačka prava su prenijeta na nacionalni savjet.

Račun nacionalnog savjeta, obaveza vođenja knjigovodstva i finansijska kontrola

Član 117.

Nacionalni savjet ima račun evidentiran kod filijale Uprave za trezor preko koga se obavljaju sve transakcije iz primljenih budžetskih sredstava.

Knjigovodstvene evidencije se vode po izvoru, visini i strukturi prihoda i rashoda, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i pomoćne evidencije za potrebe o izvještavanju o učinku programskih aktivnosti.

Knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda i pomoćne evidencije programskih aktivnosti nacionalnog savjeta su predmet godišnje revizije u skladu sa propisima kojima se uređuje međunarodna računovodstvena i revizorska regulativa.

Nacionalni savjet je obavezan da vodi posebnu evidenciju o svojoj imovini.

Nacionalni savjet je u obavezi da kvartalno izvještava nadležnog korisnika budžetskih sredstava o upotrebi sredstava koja su obezbjeđena zakonom, odnosno odlukom o budžetu za finansiranje rada nacionalnih savjeta. Ako se u postupku revizije, inspeksijske kontrole, odnosno na osnovu kvartalnih izvještaja utvrdi da nacionalni savjet nije namjenski koristio sredstva iz budžeta, budžetski korisnik koji vrši dotaciju iz budžeta obustavlja prenos sredstava iz budžeta do otklanjanja nepravilnosti.

Budžetski korisnik koji vrši dotaciju iz budžeta obavještava nacionalni savjet o obustavi i nalaže otklanjanje nepravilnosti iznijetih u mišljenju revizora.

Rok za otklanjanje nepravilnosti iznijetih u mišljenju revizora iznosi 60 dana od dana prijema obavještenja o obustavi prenosa sredstava od strane budžetskog korisnika koji vrši dotaciju iz budžeta.

U slučaju da nacionalni savjet ne otkloni nepravilnosti iznijete u mišljenju revizora, budžetski korisnik koji vrši dotaciju iz budžeta, umanjit će sredstva opredjeljena za finansiranje rada nacionalnog savjeta za narednu budžetsku godinu u odnosu na godinu za koju je izvršena revizija. Iznos umanjenja jednak je iznosu sredstava za koje nacionalni savjet nije otklonio nepravilnosti iznijete u mišljenju revizora.

Odgovorno lice

Član 118.

Statutom nacionalnog savjeta određuje se lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izvještaja i vođenje knjiga nacionalnog savjeta.

Ako nacionalni savjet statutom ne odredi odgovorno lice, odgovornim licem će se smatrati predsjednik nacionalnog savjeta.

Budžetski fond za nacionalne manjine

Član 119.

Budžetskim fondom za nacionalne manjine (u daljem tekstu: Fond) upravlja Ministarstvo.

Sredstva iz Fonda dodjeljuju se putem javnog konkursa za finansiranje programa i projekata iz oblasti kulture, obrazovanja, obavještavanja i službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina.

Postupak dodjele sredstava iz Fonda i sprovođenja javnog konkursa bliže uređuje Vlada.

VIII. NADZOR

Član 120.

Nadzor nad zakonitošću rada i akata nacionalnih savjeta, u skladu sa Ustavom i zakonom vrše, u okviru svog djelokruga, ministarstva nadležna za poslove u oblasti uprave, kulture, obrazovanja, obavještavanja i službene upotrebe jezika i pisama.

Nacionalni savjet je dužan da ministarstvu koje vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata, na njegov zahtjev, u roku od osam dana dostavi tražene podatke, spise i isprave.

Za dostavljanje traženih podataka, spisa i isprava odgovoran je predsjednik nacionalnog savjeta.

Član 121.

Nadležno ministarstvo će pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti statuta, propisa ili drugog općeg akta nacionalnog savjeta pred Ustavnim sudom, ako smatra da taj akt nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

Član 122.

Ako nađe da pojedinačni akt nacionalnog savjeta protiv koga nije obezbjeđena sudska zaštita, nije u saglasnosti sa zakonom ili drugim propisom, odnosno sa statutom, propisom ili drugim općim aktom nacionalnog savjeta, nadležno ministarstvo će predložiti nacionalnom savjetu da takav akt ukine ili poništi.

Ako nacionalni savjet ne postupi po prijedlogu nadležnog ministarstva iz stava 1. ovog člana u roku od 30 dana, nadležno ministarstvo će svojim rješenjem ukinuti ili poništiti akt iz stava 1. ovog člana.

IX. KAZNE NE ODREDBE**Član 123.**

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kaznit će se odgovorno lice u nadležnom organu:

- 1) ako ne obezbjedi dostavljanje akata iz člana 4v ovog zakona nadležnom pokrajinskom organu uprave;
- 2) ne obezbjedi tačnost i ažurnost biračkog spiska u smislu člana 48. ovog zakona;
- 3) ne sprovede ili protivno odredbama člana 48. ovog zakona sprovede upis ili brisanje birača iz posebnog biračkog spiska;
- 4) koristi podatke iz posebnog biračkog spiska u svrhe za koje to nije dozvoljeno ovim zakonom, suprotno članu 51. ovog zakona.

Član 124.

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kaznit će se za prekršaj lice koje na biračkom mjestu koristi pejdžer, mobilni telefon i druga sredstva veza i komunikacija, suprotno članu 86. stav 7. ovog zakona.

Član 125.

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kaznit će se za prekršaj lice koje izazove nered na biračkom mjestu, usled čega je glasanje, u skladu sa članom 88. ovog zakona, moralo biti prekinuto.

Član 126.

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kaznit će se za prekršaj pravno ili fizičko lice koje remeti ili zloupotrebljava pravo na korištenje nacionalnih simbola.

Član 127.

Novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara kaznit će se za prekršaj nacionalni savjet ako:

- 1) ne postupi po članu 4a stav 1. ovog zakona;
- 2) ne postupi po članu 6. stav 6. ovog zakona;

3) se ne objave sve odluke i akti nacionalnog savjeta najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu, odnosno njihovog donošenja, na internet stranici nacionalnog savjeta ili na drugi način određen statutom (oglasnoj tabli, dnevnim novinama, ili na drugi pogodan način) – (član 8. stav 2);

4) organima autonomne pokrajine u čiji djelokrug spadaju oblasti u kojima se ostvaruju ovlaštenja nacionalnih savjeta predviđena ovim zakonom najkasnije u roku od deset dana, ne dostave tražene podatke, spise i isprave (član 26. stav 2);

5) suprotno odredbama člana 120. stav 2. ovog zakona u roku od osam dana od dana dostavljanja zahtjeva, ne dostavi ministarstvu koje vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata nacionalnih manjina tražene podatke, spise i isprave.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u nacionalnom savjetu.

Član 128.

Brisan (član 48. Zakona - 47/18)

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 129.

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ministar donosi odluku o raspisivanju izbora za nacionalne savjete.

Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora iz stava 1. ovog člana ne može da protekne manje od 60 ni više od 90 dana.

Elektorska skupština će se održati u roku koji ne može biti kraći od 60 dana, ni duži od 90 dana od dana donošenja odluke iz člana 100. stav 2.

Način sprovođenja izbora odredit će se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 130.

Nacionalni savjeti su dužni da, u roku od tri mjeseca od dana njihovog konstituiranja, donesu nov statut ili da postojeći statut i opće akte usklade sa odredbama ovog zakona.

Član 131.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na pravo davanja prijedloga ili mišljenja u postupku izbora, odnosno imenovanja članova tijela koje imenuje Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, primjenjivat će se od prvog narednog postupka za izbor, odnosno imenovanje članova tih tijela.

Član 132.

Ministarstvo će stalni sastav CLK-a imenovati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 133.

Propise iz člana 4. stav 4, člana 52. stav 3, člana 55. i člana 102. stav 4. ovog zakona, Ministarstvo će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 134.

Izvršni odbor Saveza jevrejskih općina Srbije vrši funkcije nacionalnog savjeta, a predsjednik Saveza jevrejskih općina Srbije je član Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine.

Član 135.

Ako nacionalni savjet ne utvrdi tradicionalne nazive iz člana 22. ovog zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, tradicionalne nazive će utvrditi Vlada, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ako nacionalni savjet ima sjedište na teritoriji autonomne pokrajine, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, organizacijama nacionalnih manjina i stručnjacima za jezik, historiju i geografiju te nacionalne manjine.

Odredba iz stava 1. ovog člana se ne odnosi na nacionalne savjete koji su tradicionalne nazive iz člana 22. ovog zakona utvrdili i objavili pre stupanja na snagu ovog zakona.

Član 136.

Ministarstvo može za pojedine izbore da dozvoli da se prebivalište kao uslov za korištenje aktivnog ili pasivnog biračkog prava zamijeni uslovom boravišta, ako je riječ o licima sa prebivalištem na području Kosova i Metohije.

Član 137.

Stupanjem na snagu ovog zakona vrši se opći izbor, odnosno reizbor svih nacionalnih savjeta.

Ako na dan raspisivanja izbora za nacionalne savjete, nacionalni savjet nije navršio polovinu mandata, njegov mandat se obnavlja i trajat će koliko i mandati nacionalnih savjeta koji se biraju.

Nacionalni savjeti koji su izabrani prije stupanja na snagu ovog zakona, a čiji je mandat istekao, nastavljaju da rade do izbora, odnosno konstituiranja nacionalnog savjeta prema odredbama ovog zakona.

Član 138.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

- 1) Član 24. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni list SRJ”, broj 11/02);
- 2) Pravilnik o načinu rada skupština elektorata za izbor savjeta nacionalnih manjina („Službeni list SRJ”, broj 41/02).

Član 139.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

ODREDBE KOJE NISU UNIJELE U NEZVANIČNO PREČIŠĆEN TEKST ZAKONA

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina

(„Službeni glasnik RS“, broj 55/14)

Član 67.

Odredbe ovog zakona o broju punoljetnih pripadnika nacionalne manjine koji moraju da podrže zahtjev za obrazovanje posebnog biračkog spiska primjenjuju se na nacionalne manjine za koje do dana stupanja na snagu ovog zakona nije obrazovan poseban birački spisak.

Ministar raspisuje izbore za članove nacionalnog savjeta u skladu sa ovim zakonom tako da se oni održe u oktobru 2014. godine.

Nacionalni savjeti dužni su da poslije održanih izbora u skladu sa ovim zakonom usklade svoje statute sa ovim zakonom u roku od 20 dana od dana njihovog konstituiranja.

Nacionalni savjeti dužni su da rad svojih organa usklade sa ovim zakonom najkasnije 40 dana od konstituiranja nacionalnih savjeta u skladu sa ovim zakonom.

Ministar je dužan da donese akte predviđene ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 68.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina

(„Službeni glasnik RS“, broj 47/18)

Član 49.

Od dana stupanja na snagu ovog zakona nacionalni savjeti nastavljaju da vrše javna ovlaštenja koja su im povjerena u skladu sa ovim zakonom.

Nacionalni savjeti koji do stupanja na snagu ovog zakona koriste tradicionalni naziv nacionalnog savjeta, uvažavajući dugogodišnji rad i prepoznatljivost u javnosti, mogu da nastave da koriste ovaj naziv samo uz jasnu odrednicu u nazivu da je riječ o nacionalnom savjetu u Republici Srbiji.

Odredbe člana 11. ovog zakona, kojima se dodaje novi član 7a, primjenjuju se po sprovođenju prvih narednih izbora za članove nacionalnih savjeta.

Nacionalni savjeti dužni su da, po sprovođenju prvih narednih izbora za članove nacionalnih savjeta, usklade svoje statute sa ovim zakonom u roku od 20 dana od dana njihovog konstituisanja.

Nacionalni savjeti dužni su da, po sprovođenju prvih narednih izbora za članove nacionalnih savjeta, usklade ovlaštenja predsjednika i izvršnog odbora nacionalnog savjeta sa članom 10. ovog zakona (izmjenjeni član 7. Zakona) i obezbjede javnost rada u skladu sa članom 13. ovog zakona (član 8a Zakona), sa danom stupanja na snagu statuta usklađenog sa ovim zakonom.

Osnivač ustanove obrazovanja i odgoja, odnosno ustanove kulture koju je nacionalni savjet do stupanja na snagu ovog zakona proglasio za ustanovu od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, dužan je da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglasi osnivački akt sa odredbama ovog zakona.

Budžetsko finansiranje rada nacionalnih savjeta sprovodit će se prema pravilima iz ovog zakona od dana početka primjene Zakona o budžetu za 2019. godinu, odnosno propisa pokrajinske i lokalne vlasti o budžetima za 2019. godinu.

Ministar je dužan da donese akte predviđene Zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ministar je dužan da u sadržini obrazaca iz člana 3. stav 6, člana 44. stav 3, člana 52. stav 4, člana 53. stav 3. i člana 102. stav 4. Zakona, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, propiše i napomenu da je podnosilac prijave, zahtjeva, odnosno izjave istovremeno s potpisivanjem obaviješten o obradi podataka o ličnosti i da pristaje na obradu tih podataka, u skladu sa zakonom.

Član 50.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.